

# KHUDUGO YA BORARO



Dilo tšohle di a kgonega, dumela feela.

A re inamišeng dihlogo tša rena bjale bakeng sa lentšu la thapelo. Ka dihlogo tša rena di inamile, ke a makala ge go na le dikgopelo e ka ba dife tša go ikgetha o ka ratago di tsebja pele ga Modimo. E no phagamiša seatla gomme, feela ka tlase ga seatla ga gago, e no swara kgopelo ya gago.

<sup>2</sup> Tate wa Magodimong, re thabela ye, nako ye nngwe go kgobokanywa mmogo, ka thoko ye ya Gosafelego. Gomme re lebeletše mpshafalo ya maatla mosong wo go tla go tšwa go Wena, go re fa tutuetšo bakeng sa leeto le le ikadilego pele. Re kgobokane bjalo ka ge bana ba Bahebere ba dirile ka leselaphutiana mesong, go hwetša mana ao ba a filwego bošego, go ba babalela go kgabola letšatši le le tlogo. Re kgobokanela Mana a semoya, mosong wo, go re fa maatla bakeng sa leeto.

<sup>3</sup> Ka tlase ga diatla tšela di lego godimo, O tseba tšohle di di hlokago, Morena. Gomme ke rapela thapelo ya ka, le ya bona, pele ga Gago, gore Wena o tla fa tlhoko ye nngwe le ye nngwe ba e hlokago. Fodiša balwetši le batlaišwa, Morena. Re a tseba Wena o Modimo, gomme o kgona go dira dilo tšohle, gomme o tshepišitše go di dira ge re ka kgona go dira feela bjalo ka ge pina e re kgopela, *Dumela Feela*, gomme bjalo ka ge re kwele mantšu a letago, *Go Sepela Le go Bolela Le Kgoši*.

<sup>4</sup> Bjale, Tate Modimo, šegofatša Lentšu la Gago ge Le eya pele mosong wo, gomme a nke Le hwetše lefelo la Lona la go khutša ka dipelong tša rena, gore Le tšweletše dilo tše re di kgopelago, Tate. Leineng la Morena Jesu re a e kgopela. Amene.

Le ka dula. Ke a go leboga, kgaetšedi.

<sup>5</sup> Ke a dumela go boletšwe, “Ke thabile ge ba rile go nna, ‘A re yeng ntlong ya Morena.’”

<sup>6</sup> Go tlogeng Hot Springs, maabane, Ngwanešu Moore o be a re, “Ngwanešu Branham,” o rile, “wena, a o ka se otlele go theogela, Texas, gomme le nna ka khonferenseng tlase kua,” o rile, “go khutša godimo matšatši a mmalwa?”

<sup>7</sup> Ke rile, “Ke ne ditirelo tše pedi gosasa.”

O rile, “Ditirelo tše pedi?”

Ke rile, “Ya.”

<sup>8</sup> O rile, “Thata ka fao o rerago mo,” o rile, “monna o swanetše go khutša beke morago ga ye nngwe le ye nngwe ya tšona.” O rile, “O tšea modiša, o fa Molaetša wa gagwe wa Lamorena mosong, le go ya pele,” o rile, “morago o khutša beke ka moka. Gomme, ka gona, gomme mohlomongwe e tla ba metsotso e

masometharo, goba se sengwe.” Gomme o rile, “O rerile e ka ba diiri tše pedi goba tše tharo mo, ka nako,” o rile, “morago, letšatši ka morago ga letšatši, dinako tše dingwe makga a mabedi ka letšatši, gomme morago o sepediša mothalo wa thapelo, ditekolo tšohle tšela.” O rile, “Bjale o re o ya gae, go ba le ditirelo tše pedi ka Lamorena?”

Ke rile, “Ee, mohlomphegi.”

O rile, “O e dira bjang?”

Ke rile, “Thušo ya ka e tšwa go Morena.” Le a bona?

<sup>9</sup> Iri e thari, bjalo ka o tee. . . yo mongwe o boletše lebakana la go feta, ka thapelong, ge ke nno sepelela ka gare. Iri e thari, gomme tlhoko ke ye kgolo, gomme re mo go leka go bea karolo ya rena ka gare, go thuša iri ye kgolo ye re lego ka go yona.

<sup>10</sup> Bjale, Morena ge a rata, bošegong bjo, ke nyaka go bolela ka thuto, “A bophelo bja gago bo tumile go Ebangedi?” Ke gore, ke nyaka go gatiša woo.

<sup>11</sup> Gomme bjale, ga ke tsebe ge eba ba ya go gatiša wo mosong wo, goba aowa. Ke bona ba bangwe godimo ka kamoreng. Go ne—go ne ba bangwe ba baisesa ka kua; ke a nagana ba gona. Ke dirile. . . Ke naganne Ngwanešu Neville o tla dira se. Ke kgopetše, Lamorena la go feta, feela yena go ba le ya gagwe. . . go ya pele ka molaetša wa gagwe; gomme ka gona go ya pele, go ntumelela go rothela ka gare ka se sengwe ka morago ga gagwe. Eupša, ge ba nyaka go gatiša thuto ya sekolo sa Lamorena, gobaneng, go tla ba kaone.

<sup>12</sup> Gomme ka gona, Morena ge a rata, Lamorena la go latela, ke gore, ge Morena a dumela gomme re le mo, ke nyaka go bolela ka thuto ye e sa lego ke nyaka nako ye telele, le go tshepiša gore ke tla bolela Melaetša boka woo go tšwa tabarenekeleng, pele, Melaetša yeo ya go gatišwa. Ke nyaka go ahlola moloko wo bakeng sa go bapola Jesu Kriste; Lamorena la go latela mosong, Morena ge a rata.

<sup>13</sup> Gomme bjale, bošegong bjo, ka iri ya bošupa, goba masometharo a ya bošupa, ke—ke Molaetša wa “A bophelo bja gago bo tumile?”

<sup>14</sup> Bjale, dinako tše dingwe, go boleleng ka Melaetša ye bjalo ka woo, ke bolela ka dilo tše botse di ripago thata. Gomme kgonthe ga ke e e re tlwa go kereke ye mo, goba se sengwe. Le a elelwa, ge ke bolela, seo se ya go dikologa lefase. Le a bona? Gomme re na le segatiši se thesitšwe, go dikologa lefase, gomme ba tšeela Melaetša ye morago ka masoding le kae kapa kae. Gomme Moya wo Mokgethwa dinako tše dingwe o ntlahla go bolela selo se sengwe seo se ka bago sona selo seo A se nyakelago yo mongwe tsela tlase ka Australia, felotsoko, goba se sengwe. Kafao, mohlomongwe, maemo tsoko, o tla re, “Gabotse, bjale, boemo bjoo ga bo phele mo. O bolella seo eng?” Mohlomongwe

ke sa felotsoko gape, le a bona. Kafao, ya, ke na le nnete lena batho le kwešiša seo, gore Melaetša ye ga ya lebanywa go e ka ba mang. E nno lebanywa go Kereke, ka moka, kae kapa kae, le eng kapa eng Morena a tla re hlahlalago go se bolela le go dira.

<sup>15</sup> Re bile le nako ya letago tlase ka Hot Springs, le ka go kopano ya fešene ya kgale ya Pentecostal. Ke na le nnete ba bantši ba lena ba kgotsofetše bao ke batho ba Pentecostal tlase kua, ga e sale le . . . lena le ilego tlase. Gabotse, feela, ga ke tsebe sehlopha. Ke nno swanela ke go ya tlase lebaka la beke, gomme ke fa matsatši a mabedi goba a mararo. Eupša ke nyaka go bolela selo setee. Ka kopanong yeo, ka nnete ba bile le tumelo, go dumela. Ge nkabe e ka ba mang wa lena a be a le kua . . .

<sup>16</sup> E lego, ke a tseba, mohumagadi yo mo, a dutšego khoneng, ga ke tsebe ke mang. Goba, thwi mo, ke a tseba o be a le kua. Gomme ke tseba baena ba mmalwa ba be ba le kua, Ngwanešu Jackson, bona, Ngwanešu Palmer.

<sup>17</sup> Seo ke se batho ba se hwetšago ge ba ne tumelo. Le a bona? Le hlokometše mothalo wola wa thapelo? Ga se gwa ba o tee a tlogo ka gare goba a ilego ka ntle eupša yo Modimo a mo fodišitšego. Le a bona? Le a bona? Gomme kafao, ge o ne tumelo . . .

<sup>18</sup> Gomme selo se sengwe, go ka no ba bangwe ba lena, ba ka no se kwešiše maikutlo ao, go bina, go goelela. Gabotse, ba no . . . Ga se ba lebelela motho e ka ba mang. Ba no goelela, pele ga Modimo. Le a bona? Seo se lokile.

<sup>19</sup> Eupša, ke nyaka go re, ke ye nngwe—ye nngwe ya sete ya go lebega go hlwekahlweki ya basadi ke ilego ka ba bona, moriri wo motelele wola, le—le batho go tšwa morago kua ka lesoding, morago ka dithokgweng. Eupša ga ke dumele ke bone le ge e ka ba mang tikologong yo a lego mohuta wa go lebega sebjalebjale bjalo, le tseba se ke se rago, ka mehuta yohle ya meikapo le dilo godimo. Go a laetša . . . Nka no se dumelelane nabo ka tšohle ba di rutago, eupša ke ne nnete go dumela fao. Seo se lebega boka Bakriste, go nna.

<sup>20</sup> Kafao Morena o ntlahletše go bolela ka thuto maabane, goba letšatši pele ga maabane, ka sekgalela: *Gatee Feela Gape, Morena*. Gomme ge kereke, ba bangwe ba bona kua ga se ba tseba, ke dirile seo ka morero, gobane Morena o ntlahlile go dira seo. Sehlopha se sennyane sela se be se hlehlela ka go se sengwe, gomme Morena o thušitše seo go—go e dira. Kafao, go be go no makatša. Ka nnete ke . . .

<sup>21</sup> Le a tseba, dilo di a roropa, ge o se ne leihlo la semoya, ga o e hwetše. Le a bona? O swanetše go lebelela pele bakeng sa dilo tšeo.

<sup>22</sup> Ke tlile ka gare. Gomme yo Ngwanešu Ungren, e ka ba lekga la bobedi nkilego ka kwa monna a opela. Feela ge ke sepeletše ka kamoreng, o be a opela *Ke A Sepela Gomme Ke Bolela Le Kgoši*. Ke naganne, “A yeo ga se ye botse!” Gore ka fao Kgoši

ka mehla . . . Le a bona? Go sepela le go bolela, seo se ra gore ke kopanelo ya kgafetšakgafetša. E sego feela ka kerekeng, eupša, kae kapa kae, go sepela le go bolela le Kgoši.

<sup>23</sup> Gomme kua, re lebeletše godimo ga leboto, gomme go be go le karata e kgomaretše godimo ga seswantšho se sennyane kua, sa mohuta wa tiragalo ye monna yo a bitšwago George Todd a—a mpentetšego yona. Ga ke tsebe gobaneng monna a ile a e dira. Mohlampe, mohlomongwe, o nno se nagane, gomme o be a e pentile gomme e be e le seswantšho sa thaba, morago ka sekgweng, gomme—gomme nokana e keketla go theoga. Gomme ka lehlakoreng le lengwe la nokana, go eme tshepeshadi le lebotlana, ka ditsebe tša tšona di ile godimo, di lebeletše go kgabola nokana. Ga ke tsebe ge eba Mna. Todd o fa. Ga ke mo tsebe. Eupša, ke rata go bolela se, Morena o boletše go nna ge ke lebeletše seswantšho sela. Gomme mohlomongwe ga se a tseba, ge a be a se penta.

<sup>24</sup> Le elelwa kanegelo ya ka ye nnyane ka tshepe yela moisa a bego a eya go e thunya, le pitšo ya gagwe? Gabotse, o fale le lebotlana la gagwe, kafao, kgauswi le meetse a bophelo. Le a bona? Tšhušumetšo, ka fao mme tshepe le ngwana wa gagwe ba bego ba le fale! Gomme ka nagana, “Ee. Gomme ka lehlakoreng le lengwe, fao go lego, kgauswi le mehlare ye metala phethelela, ke hweditše mm—mm mme le ngwana godimo kua, gape, ba letile kua.”

<sup>25</sup> Ke a go leboga, ngwanešu, Ngwanešu George Todd, ge monna a le mo mosong wo.

<sup>26</sup> Bjale, nkabe ke bile le thuto ya sekolo sa Lamorena. Ka mehla ke nna mohuta wo motelele ka yona.

<sup>27</sup> Go ne se sengwe seo se tšwelagopele se sepela godimo ga pelo ya ka, ga ke tsebe, ge e sa le go tloga maabane. Bjale re . . . ge Morena . . . ke—ke thuto. Ke a tšofala, gomme ga—ga ga ke tsebe ke boteleletelele bjo bokae ke swanetšego go ba mo. Eupša go ne potšišo ye kgolo ka kerekeng, ye e dirilego banna go fapana, ka dikakanyo tša go fapana.

<sup>28</sup> Go no swana le go ja “apola.” Gomme ke rerile ka Molaetša wo, gomme ke a dumela, ka go itseparela, nka kgona go e netefatša ka Mangwalo, gore e be e se diapola. Le a bona? E dirile kgakanego ye ntši.

<sup>29</sup> Kafao, mohlomongwe, pele re tloga . . . Re swanetše go ya morago bjale, ka go e ka ba matšatši a masometharo, le a tseba, go ya morago Arizona. Gomme kafao ge, pele ke tloga, Morena ge a rata, ke rata go tšea Lengwalo. Gomme le se e gatiše. Ge ba dira, le se ke la rekiša theipi. Le se e dumelele go tšwela ntle. Ke nyaka go hlatholla Therešo ya kgonthe ya lenyalo le tlhalo. Ke potšišo. Gomme ye ke diiri tša mafelelo, tšeo, “Ge diphiri tšohle tša Modimo di swanetše go felela.” Gomme maabane, go tlang godimo go kgabaganya dithaba, e ka ba mosegare, Moya

wo Mokgethwa o bonagetše o re go nna, “Gatiša woo gomme o o bee kgole,” ga ke tsebe gobaneng, eupša, “Therešo ya kgonthe ya lenyalo le tlhalo.”

<sup>30</sup> Ba bangwe ba bona ba re, “Batho ba ka kgona go nyala, ge ba ka kgona go ena gore ba be ba le ka bootsweng.” Gomme ba bangwe ba re, “Gabotse, ge ba swarana gampe seng sa bona, gomme—gomme ba ka se kgone go phela mmogo; go kaone kudu go phela, lefaseng, ka khutšo, go feta go phela ka heleng lefaseng.” Gomme dipotšišo tšeo tša go fapana tšohle! Gomme bangwe ba ba nyadiša feela e ka ba tsela efe ya kgale. Gomme ba bangwe ba nyaka go fapatša meetse a makgethwa godimo ga bona, le go ba bušetša morago, le go re, “Ga se ba ke ba tsoge ba nyalwa.” Le go ba šegofatša, le go ba bušetša godimo go kereke gape. Go ne mehuta yohle ya kgakanego. Eupša, ge go ne kgakanego ye ntši bjalo, go ne Therešo felotsoko.

<sup>31</sup> Ke a dumela, le go bolela se ka tlhomphokgolo, ke a dumela Morena o e utolotše go nna, gomme ke . . . Therešo. Gomme ge e ka fiha magareng ga dikereke, e tla kgeila selo diripana. E lego, mohlomongwe e swanetše go ba. Eupša e . . . bokaone ke no tlogela badiša, go no tlogela badiša ba dikereke, go hwetša theipe. Le go ba dira ba e bapale, gomme ka gona ba tla kgona go etapele go tloga fao go ya pele. Eupša ke tla rata go no gatiša woo, go bontšha Therešo ya kgonthe ya yona. Ke a dumela ye ke iri ge tše “diphiri di swanetše go felela,” go fetšwa. Di rathile godimo, bjalo ka ge re boletše, go theoga go kgabola mabaka, a ditheipi, bjalo ka ge re tlišitše *Mahuto a Šupa* ale, le *Mabaka A Šupa A Kereke*.

<sup>32</sup> Gomme bjale re lebane le nako ya *Diphalafala Tše Šupa*, gomme morago le *Meruswi*. Gomme mohlomongwe re ka kgona go bea kopano ya dibeke tše pedi le go bea bobedi bja tšona mmogo. Ke nyaka gore e gatišwe.

<sup>33</sup> Gomme ka gona, ntle le fao, ke leka go e dira e balwe go netefatšwa, le go dira dipuku go tšwa go yona, tša *Mabaka A Kereke*; dipuku tše šupa tša mabaka a kereke, ditheipi tše šupa, le go e dira ka go yeo. Re ka kgona go e dira feela go tšhipa ka mo re ka kgonago, gore yo mongwe le yo mongwe a kgone go e hwetša. Ka gona, ge Morena a diega, gomme ka tšwelapele, le tla bona gore dilo tše ke di boletšego ka Leina la Morena di tla tla go phethega feela bjalo ka ge Le boletšwe. Ga se e tsoge e šitwe, le bjale, gomme dingwe tša Lona di swanetše go direga moragorago.

<sup>34</sup> Gomme ke—ke tshepa gore Morena o tla re dumelela go dira seo gonabjale. Re tla tsebiša batho, nako, gobane go ne ba bantši ba rata go tla go kwa dilo tšeo. Gomme ke—gomme ke leboga seo.

<sup>35</sup> Ge go se yo a Le dumetšego, goba go Le theetša, ke botse bofe e tla ntirelago, go ema mo, go bolela se sengwe ka Lona? Le a bona? Go tla swana le go lahlela borotho godimo ga meetse.

Go tla ba boka . . . Ge go se yo a bego a eya go Le dumela, gona go tla ba boka go lahlela dipheta pele ga dikolobe. Eupša go ne dikete atiša ka dikete ba ba dumelago Leo. Le a bona? Gomme ba swareletše go Lentšu le lengwe le le lengwe. Gomme re nyaka go tliša bontši ka gare, ka mo go kgonegago, ge re—ge re eba komana go ba le ditirelo tše, le bakeng sa letago la Morena. Gomme re a tšhepa Modimo o tla re fa yona.

<sup>36</sup> Gomme ga ke nyake go ba le yeo go fihla ke šušumeditšwe ka Bokgethwa go e dira. Modimo o na le nako ya se sengwe le se sengwe. Le a bona? Ga wa swanela go ya pele ga yona. Ge o sega korong ya gago pele . . . Ba bea go hlakanya ka kua pele e butšwa, o loba karolo ye kgolokgolo ya korong ya gago. Le a bona? Kafao, ge sekele e le komana go lahlelwa ka gare, Modimo o tla e lahlela ka gare, gona re tla ya go buna. Eupša ke no . . .

<sup>37</sup> Ge, ke ikwela ke gapeletšega ka mokgwa woo. Ke naganne ke tla šikinyega go tšwa go yona, mo lebakaneng le lennyane. Letšatši lohle maabane, ga se ka kgona go e tloša monaganong wa ka, bošego bjohle bošego bja go feta. Ke ile malaong e ka ba ka iri ya lesomepedi. Ke bile le go robala diiri tše tharo, bošego pele. Gomme bošego bja go feta ga se ka kgona go robala. Le gona, Sengwe se rile, “Gatiša woo, *Lenyalo Le Tlhalo*.” Le a bona? Kafao ke—ke . . . Morena ge a rata, ge woo o dutše pelong ya ka gomme Morena a ntaetša sengwe go fetiša ka wona, gabotse, gona, ke tla . . . Nka—nka gatiša woo. Le a bona?

<sup>38</sup> Eupša, elelwang, bakeng sa badiredi feela. Le a tla, eupša, le go theetša. Eupša theipi yonamong, a e . . . Le a bona, gobane e ya ntle magareng ga diphuthego, gomme dingwe di ka tsela *ye*, gomme dingwe ka tsela *yela*, gomme ba thala kgopolo ya bona beng. Gomme ke nyaka badiredi banešu go ba le ye ka go ithuteng ga bona beng, gomme ka gona a ba ye pele go tloga fao, gobane ke bona ba nago boikarabelo. Ke bona. Boka go ya tlase go e bapala go moahlodi, ba bangwe ba barwala dikotse ba. Ya.

<sup>39</sup> Bonang se Morena a se boletšego ka se, *Lenyalo Le Tlhalo*. Ke ye kgethwa kudu go feta ka mo batho ba naganago e ka gona. Gomme e tla tsenelana thwi ka gare le *Peu Ya Sephente*. E no ba selo sa go swana, go no sepela go ya pele, tšeo ke tšona diphiri. Elelwang, “Ka matsatšing a morongwa wa bošupa, diphiri tšohle tša Modimo di swanetše go be di fedile,” dilo tšeo di sa tsebjego tšeo Morena a tla di tatollago. Bjale, bokgole bjoo . . .

<sup>40</sup> Bjale elelwang, masometharo a šupa ke ge le thoma kopano ya lena? [Ngwanešu Neville o re, “Ee.”—Mor.] Bjale, Ngwanešu Neville, ge o ne molaetša wa bošego bjo, o rere. Le a bona? [“Aowa, mohlomphegi.”] Go ka se ntsee e ka ba iri goba metsotso ye masomenne tlhano, gomme ke tla gatiša ka moka ga wona.

<sup>41</sup> Ke rata go theetša Ngwanešu Neville. Ke a mo rata. Ke ngwanešu wa ka. Gomme ke—ke a nagana ke seboledi se sekaonekaone, modiredi wa go makatša. Gomme ke . . . Selo se

tee ka Ngwanešu Neville, ke sa ratego, ge a bolela e ka ba eng, o phela se a se bolelago. Bjale, seo—seo ke selo se segolo.

42 Le a tseba, o ka phelela moisa thero go feta o ka mo rrelago e tee. “Ka gobane lenabeng le diepistola tše di ngwadilwego, di balwa ke batho bohle.” Bjale, a re, pele re . . .

43 Re ka kgona go gogela matlakala morago, eupša Modimo o swanetše go bula thuto ye ya sekolo sa Lamorena, kafao a re nong go Mo kgopela go dira seo.

44 Tate wa Magodimo, rena—rena ka tumelo re lebelela go lebanya bokamoso. Ke lebeletše bjale, ka tumelo, go lebanya go tla ga se sengwe, Morena, godimo ga lefase, se se yago go gogela batho ba Gago mmogo. Ge re bona dikereke tša dikereke tša maina di tswapola fase le go ba go fapana bjalo, ka kgonthe e kgoromeletša batho ntle; go no swana le ge go bile ka Egepete, farao a tsoga, yo a bego a sa tsebe Josefa.

45 Bjalo ka ge go bile ka Jeremane, le ka . . . godimo ka Russia, le ka Italia, batho ba tsošitše boJoseph, Hitler le Stalin, Mussolini, ba ba bego ba hloile Mojuda. Ba ile ba swanela go ya morago go nagalegae ya bona. Modimo, O ne ditsela tša go dira dilo, tseo re sa di kwešišego. Gomme O ba pinyeeditše. Ga go legae ka Jeremane; se sengwe le se sengwe se tšerwe go tloga go bona. Gape, ka Italia, Russia, ga go lefelo go ya. Gomme ba ile ba romelwa morago go nagalegae ya bona, go no phethagatša Lentšu.

46 Oo, seatla sa lerato sa Modimo! Kafao, dinako tše dingwe, go lebega bošoro, ka tsela ye batho ba tlaišegago, eupša, e sa le, seatla sa mabobo sa Jehofa, se etilepele bana ba bannyane ba Gagwe. Re leboga Wena, Morena.

47 Bjale ke a rapela, Modimo, bjalo ka ge ke bona letšatši leo kereke ya leina e pinyeletšago badumedi, go ba raka, e bolela, gore, “Leina la bona le swanetše go ba godimo ga puku ya bona, goba ba lahlegile. Ga ba ne selo go dira le sehlopha se sengwe.” E no ba seatla sa mabobo sa Jehofa, se ba etapele go ya Mohlareng wa Bophelo. Ke a rapela, Modimo, gore yo mongwe le yo mongwe, ke a tseba ba tla dira, gobane Ke Lentšu la Gago, gomme Le ka se šitwe. Gomme a nke re etellwepele go ya Mohlareng wa Bophelo, gore re be beng ba Bophelo bjo Bosafelego, go bona seatla sa Modimo, gomme, ka mahlo a tumelo, re lebelela mošola wa merithi ye re sepelago ka go yona lehono, re bone Naga ya tshepišo e robotše feela pele.

48 Šegofatša Lentšu la Gago, mosong wo, Morena, Mangwalo a a sego makae le dinoutse tše ke nago natšo di ngwadilwe fase mo. A nke Moya wo Mokgethwa o tle bjale, bjalo ka ge ke ikgafa nnamong, go bolotšwa ga leleme le mogopolo, monagano. Gomme kereke ba gafela ditsebe tša bona tša kwešišo, dipelo tša bona, gomme rena bohle, mmogo, gore O bolele le rena ka Lentšu

la Gago, gobane Lentšu la Gago ke Therešo. Leineng la Lentšu, Jesu Kriste, re a e kgopela. Amene.

<sup>49</sup> Bjale, phetlang ka Dibeibeleng tša lena, go Puku ya Ekisodo. Gomme bjale ke nyaka go bala karolo ya Lengwalo go tšwa go Ekisodo, tema ya 3, go tloga 1 go fihla 12. E nong go theetša, sekgauswi, ge re bala. Ekisodo, tema ya 3, 1 go fihla 12.

*Bjale Moshe o be a hlokomela mehlape ya Jethero mogwegadi wa gagwe, moprista wa Midiane: gomme a etapele mohlape go ya lehlakoreng la morago la leganata, gomme a tla thabeng ya Modimo, ebile mo Horebe.*

*Gomme morongwa wa MORENA a tšwelela go yena ka kgabong ya mollo ntle bogareng bja sethokgwa: gomme o . . . a . . . gomme a lebelela, gomme, bonang, sethokgwa se be se tuka mollo, gomme sethokgwa se be se sa swe.*

*Gomme Moshe o rile, bjale ke tla retologela lehlakoreng, le go bona ponagalo ye kgolo ye, e lego sethokgwa se . . . gobaneng sethokgwa se sa swe.*

*Gomme ge MORENA a bone gore o retologetše thoko go bona, . . .*

<sup>50</sup> Ke rata go bea kgatelelo go yeo!

*Gomme ge MORENA a bone gore o retologetše ka thoko go bona, Modimo o mmiditše go tšwa bogareng bja sethokgwa, gomme a re, Moshe, Moshe. Gomme o rile, Ke nna yo.*

*Gomme o rile, Se batamele kgauswi mo: eupša rola dieta tša gago go tloga maotong a gago, gobane lefelo le o emego go lona ke lebala le lekgethwa.*

*Go feta fao o rile, Ke nna Modimo wa tatago, Modimo wa Abraham, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo. Gomme Moshe a fihla sefahlego sa gagwe; gobane o be a boifa go lebelela Modimo.*

*Gomme MORENA o rile, ka nnete Ke bone tlaišego ya batho ba ka ba ba lego ka Egepete, gomme Ke kwele selo sa bona ka baka la bagapeletši; ka gobane Ke tseba bohloko bja bona;*

*Gomme Ke tlile fase go ba namolela go tšwa diatleng tša Baegepeta, le go ba tliša godimo go tšwa nageng yela go ya go naga ye botse . . . naga ye kgolo, le naga ya go ela maswi le todi; go ya ka lefelong la Bakanana, . . . Bahete, Bahefe, . . . Bajebusi.*

*Ka gona bjale, bona, selo sa bana ba Israele se tlile go nna: gomme gape Ke bone kgatelelo ka mo Baegepete ba ba gateletšego.*

*Ka gona etla bjale, gomme Ke tlogo roma go Farao, . . .*



51 A le hlokometše? “Ke tlike fase.” Eupša, “Ke a go roma.” Modimo, a eya ka sebopego sa motho. “Eya.” A nke ke bale temana ya 10 gape.

*Ka gona etla bjale, gomme Ke tla go roma go Farao, gore o tliše pele batho ba ka bana ba Israele go tšwa Egepeta.*

*Gomme Moshe o rile go Modimo, ke nna Mang, nka yago go Farao, le gore ke swanetše go tliša pele bana ba Israele go tšwa Egepeta?*

*Gomme o rile, Ka nnete Ke tla ba le wena; gomme se e tla ba seka go wena, gore Ke go romile: Ge o etla pele. . .*

52 Ke kgopela tshwarelo ya lena.

*. . . Ge o tla be o tlišitše batho pele go tšwa Egepeta, le tla direla Modimo godimo ga thaba ye.*

53 Bjale hlokomelang, pele, eupša go ikweleng ke šušumeditšwe ke Moya go teba kudu mosong wo, ke swere yeo nako yeo. Modimo, a romela mohlanka wa Gagwe morago moo a tšhabilego gona, O mo file leswao la thaba. Ga se ke tsoge ke e lemoge go fihla feela nako yeo. “Se e tla ba seka sa Gosafelego go lena.” Le a bona?

54 Bjale re ya go bolela, mosong wo, ka thuto ya khudugo ya bobedi ya batho ba Modimo, goba go biletšwa ntle ga batho ba Modimo. *Ekisodo* e ra “go tlišwa ntle; go biletšwa ntle; go tšewa go tšwa go.” Gomme ke nyaka go šomiša yeo bjalo ka thuto, ya khudugo ya bobedi ya batho ba Modimo. [Ngwanešu Branham o e bitša, *Khudugo Ya Boraro*, ka go tirelo ya mantšiboa—Mor.]

55 Bjale, ba bile le dikhudugo tše ntši, nnete, eupša ke bolela ka nako ye Modimo a biditšego khudugo, karogano go tloga mo ba bego ba le, ka nako ya bjale. Mo, Modimo o dira komana go phethagatša Lentšu le Lekgethwa le le tshepišitšwego la Gagwe le A le filego Abraham, le Isaka, le Jakobo. Mengwaga, mengwaga ye makgolo e be e fetile, eupša, efela, Modimo ga se a tsoge a lebala tshepišo ya Gagwe. Ka go sehla, nako ya gona, Modimo ka mehla o dira tshepišo ya Gagwe nnete.

56 Ka gona, o ka khutša o ne nnete gore se Modimo a se tshepišitšego ka go Beibele ye, O ya go se dira. Feela ga go hlokege go leka go nagana e ka ba eng gape, le go re, “Gabotse, moprofeta o be, mohlomongwe, a fošitše,” goba, “seo se ka se kgone go direga ka go letšatši le.” Go be go lebega go nyaka go se kgonege nako yeo, go se kgonege kudu go feta ka mo e dirago bjale. Eupša Modimo o e dirile, go le bjalo, gobane O tshepišitše O be a tla e dira.

57 Gomme lebelelang ka mo A e dirago bonolo ka gona. “Ke fologile. Ke kwele selo. Ke elelwa tshepišo ya Ka. Gomme Ke fologile go e dira, gomme Ke a go roma. O a e dira. Ke ya go ba le wena. Nnete, Ke tla ba le wena. Bja Ka bja go se tsoge-

Bogona bja go se tsoge bo šitilwe bo tla ba le wena kae kapa kae o yago. Se boife.” Le a bona? “Ke a fologa go namola.” Ke ne nnete monagano wa semoya o swara seo. Le a bona? Le a bona? “Nna—Nna ke—Nna ke ya go go roma, go tliša batho ba Ka go khudugo. Ba biletše ntle, gomme Ke tla ba le wena.”

<sup>58</sup> Bjale, ka fao—ka fao re ka khutšago, ka fao tumelo e ka swarago boswaro bjola kua. Le a bona? Modimo o ya go e dira. O e tshepišitše. Ga go kgathale bjang, maemo ke eng, goba se e ka ba mang gape a se bolelago, Modimo o ya go e dira, go le bjalo, ka gobane O tshepišitše go e dira. Gomme O e dira bonolo bjalo, go fihla, e—e eya bokagodimo ga kwe—kwe kwešišo ya monagano wo o beakantšwego wo o tla lekago go fa mabaka ka yona, “E ka kgonega bjang?”

<sup>59</sup> Ga ke re go bolela gore monna bjale, ka wo mobotse, wa go tia monagano, thuto ye kaone, gore monna yola a ka se Le kwešiše. Yeo e lokile, le go makatša, ge feela a šomiša yeo e sego go fa mabaka, eupša, setšo seo a nago naso, go dumela Modimo. A e fetolelwe go bonolo bja go theetša se Modimo a se boletšego, le go Le dumela. Setšo sa gagwe se tla mo thuša gona.

<sup>60</sup> Hlokomelang. Eupša ge monna a leka go fa mabaka, “E ka se kgone go dirwa,” gona seo se mo lelekela kgole go tloga go Modimo, kgafetšakgafetša, nako yohle, ge a leka go—go theetša go seo, kwešišo ya gagwe mong. Le a bona? Ge o sa kwešiše, gomme Beibele e bolela selo se se itšego, e no Le feleletša, “Amene.” E no se lesa se ye ka mokgwa woo.

<sup>61</sup> Bjale, go na le go šupa go Mangwalo a, o ka kgona go a ngwala fase, ka go thuto ye ya sekolo sa Lamorena. Eupša ke tla, mohlomongwe, ge o ka rata go le lebelela. Eupša, pele, ke ne a mantši kudu mo. A re . . .

<sup>62</sup> Pele re ka hwetša se khudugo ye e se rago, gomme ke ya go kaya khudugo bjale . . . khudugo nako yela, le khudugo bjale, gomme hlokomelang ge e sa kitime go bapela tlwa. E tee ya tšona ke ya tlhago. Gomme tšona dilo tša go swana tše A di dirilego ka tlhagong, O a e kaya gape, go e tloša go sekai ka semoyeng, khudugo ya semoya.

<sup>63</sup> Bothakga, go bona Lentšu la Modimo! Kafao e ka ba mang a ka rego Lona ga se la šušumetšwa. Se e bile e ka ba mengwaga ye makgolo a masomepedi seswai ya go feta, le a tseba. Gomme ka fao A tshepišitšego, le se A se dirilego le go se bea ntle kua ka bakeng sa mohlala, ka fao A—A—A dirago morithi wa se sengwe go paka ka—ka sa maleba. Ke ya go seo, bošegong bjo, gare ga ngwedi le letšatši, Morena ge a rata.

<sup>64</sup> Eupša, pele, re swanetše go lebelela gape Genesi go bona gore gobaneng ba be ba le tlase ka Egepete. Gobaneng batho ba Modimo ba be ba le ka ntle ga naga yela? Eupša morago ga tšohle, Modimo o tshepišitše seo, thwi ka moo mathomo a bego a le, le Abraham, Isaka le Jakobo, ka Palestina, Modimo o ba file naga

yela, le go re, “Ye ke yona.” Oo, gona, gobaneng batho ba se ka lefelong le Modimo a ba filego lona?

<sup>65</sup> Yeo ke potšišo ya lehono, gape. Modimo o re fa Pentecost. O re fa Puku ya Ditiro. O re fa Moya wo Mokgethwa, go re etapele le go re hlahla. O re fa Naga. Gomme gobaneng re le ka ntle ga Yona? Gobaneng kereke e le ka ntle ga Yona? Gobaneng kereke ye kgolo ya Bokriste lehono e sa phele gape boka Puku ya Ditiro, ya tšweletša selo sa go swana? Go ne lebaka la yona.

<sup>66</sup> Bohle re a tseba gore re robegile, gomme re ka seemong sa go šiiša. Gomme seemo sa go šiiša kudukudu seo—seo Bokriste bo kilego bja phela ka go sona, ke lehono. Gomme re godimo ga . . . thwi godimo ga magomo goba maretsane a—a ye kgolo, e kahlole ya go šiiša e beetšwego kereke. Gomme pele kahlole ye e ka direga, Modimo o bitša khudugo, go no swana le ge A dirile nako yela. Dibe tša Baamoro di be di hlatlagane godimo, kafao O—O bitša khu—khu khudugo ya semoya. Bjale a re yeng morago nakwana feela, ka sekai, le go hwetša ntle.

<sup>67</sup> Ba ile tlase ka Egepete, bohle ka baka la mona wa ngwanešu. Ke lebaka leo Israele e be e le ka Egepete ka nako yeo, ka ntle ga naga. Elelwang, ditshepišo tša Modimo e be e le feela ge ba be ba dutše ka nageng yela.

<sup>68</sup> Bjale a le kgona go bona se re bego re se bolela ka thapelong, dinakwana di se kae tša go feta? Gobaneng Modimo a ile a swanelwa ke go thatafatša pelo ya Farao? Go bea batho morago ka nageng ya tshepišo, pele A be a ka kgona go ba šegofatša, go tliša pele Mesia go bona.

<sup>69</sup> O ile a swanelwa ke go thatafatša pelo ya Hitler bjang, go ba kgahlanong le Mojuda, mola a be a le seripa sa Mojuda, yenamong? O kgonne bjang go dira seo ka Stalin, Mussolini? Le a bona? Batho bao ba sego ba šušumetšwa, boka setšhaba, ba—ba . . . Modimo o swanelwa ke go tšea di—di dilo tšeo ba phelago ka tšona, melao ya naga, makga a mantši, go dira ditshepišo tša Gagwe go ba therešo. Kafao, O ile a swanelwa ke go thatafatša dipelo tša babušanoši bale, go kitimišetša Mojuda morago go naga ya tshepišo. Go ile gwa swanela go ba ka tselo yeo.

<sup>70</sup> Bjale re hwetša ntle, gore, go ya tlase, Josefa . . . Re tseba kanegelo, ge re eya morago ka go Genesi, gomme le ka no e bala. Gobane, ge no ba thari gannyane go thoma ka ye telele ye thuto ya sekolo sa Lamorena, gomme ke tla leka go potlaka.

<sup>71</sup> Hlokomelang bjale. Balang kanegelo ge le kgona, ya Josefa, a tswetšwe moragorago go baena ba gagwe, kgauswi le wa mafelelo. Monagano wa semoya o tla swara seo thwi bjale. O be a se ngwana wa mafelelo; Benjamini o be a le. Eupša, ka go rakweng, šetšang. Josefa le Benjamini e be e le banabo ba madi go tlala, gomme bobedi e be ele banabo. Benjamini ga se a ke a tsoge a fiwa go lemogwa go fihla a kopana le Josefa. Gomme ka godimo ga bona ka moka, Benjamini o fiwa karolo gabedi ya se

sengwe le se sengwe seo Josefa a se fago. Go lokile. Hlokomelang bjale, re hwetša seo tlase kua, ba be ba le . . .

<sup>72</sup> O tšerwe go tloga go bana babo ka gobane o be a le wa semoya. O be a le monna yo mogolo, le ge a be a kokobetše kudukudu go sehlopha, yo monnyanennyane go sehlopha. “Gomme ba mo hloile ntle le lebaka.” Ba be ba se ba swanela go be ba mo hloile. Ba be ba swanetše go be ba mo hlomphele. Ka gobane, gobaneng ba mo hloile? Gobane o be a le ngwanešu? E sego tlwa seo. Ba mo hloile gobane Modimo o be a šoma le yena kudu go feta A dirile ka moka ga bona. Le a bona? O mo fa kwe—kwe—kwe—kwe—kwešišo ya semoya. O be a kgona go hlatholla ditoro, go phethagala. Gomme o be a kgona go bolellapele dilo tše di bego di etla go phethega, ka phethagalo, feela tlwa ka tsela ye di bego di le. Gomme o—gomme o be a sa goge matswele.

<sup>73</sup> O bone to—to toro ya dišerefe tšela di inamile pele ga dišerefe tša gagwe, gomme banababo nako yeo ba mmefelelwa. Ba rile, “Ke a thanka, gona, wena mopshikologimokgethwa yo monnyane,” ka mantšu a mangwe, “re tla swanelwa ke go inama fase pele ga gago letšatši le lengwe?” Eupša yeo ke tsela ye e diregilego. Le a bona? Ditsitširipa tše kgolo tše tona tšela di ile tša inama bjang pele ga yo monnyane yola, wa go se be bohlokwa moisa yo monnyane a bego a eme kua? Eupša ba e dirile, ka nnete ba e dirile, gomme ba phophotha bakeng sa kgaogelo. Eupša o be a se a be a tla ka maatleng, nako yeo, le a bona. Nako yeo o be a sa no ba ka go sebopego sa ngwana.

<sup>74</sup> Gomme ka gona re hwetša ntle, ka go dira se, gore Josefa o ile a tšewa go tloga magareng ga baena ba gagwe, dikereke tša maina, gomme a dula ntle go yenamong. Le a bona? Bana babo ba gagwe, bohle ka nageng. Gomme ka gona fao go tla selo se segolo bjalo. Re lemoga gore Israele . . . ge feela ba be ba dula ka go lefelo la bona la madulo, le go ba godimo. Bjale, seo ke selo se tee se sebotse, go dula ka lefelong. Maemong, yeo e lokile. Eupša, ba tlošitše Moya.

<sup>75</sup> Borametheo, lehono, ka maemo ba tseba seo ba lego sona, ka monagano wa bohlale wa Beibele, eupša ga go Moya. Ba be ba ganne Josefa, ba Mo raketše ntle. Ba be sa iše felo ka Wona. “Ke sehlopha sa bapshikologibakgethwa. Ke . . . Ga re iše felo ka Wona.” Ba Mo rakile, ba Mo rekišetše ntle, go lefase. Ba be ba le ka ntle ga kopanelo ya bona.

<sup>76</sup> Bjale, ka go dira seo, ba tšerwe go tšwa lefelong, ba tšeelwa tlase ka Egepeto, moragorago.

<sup>77</sup> Bjale, kanegelo ya banešu ba ba mona ka nnete ke ya papetšo ye kgolo le lehlakore la semoya la yona lehono. Rena—rena bohle re a lemoga gore, gore ke mona wa go seka, e sego go seka. Ke wa kgale, wa ditšhila, mona wa tšhila. Le a bona? Ga go ne go seka go mona. Le a bona? Ga se selo eupša mona wa tšhila. Ge, ba bona Beibele ya go swana, le tlhago ya Modimo wa go

swana yo a ngwadilwego Beibele, a itlhatsela Yenamong, gomme ka gona ba gana Yeo ntle le lebaka. Go seka . . . Gabotse, e sego go seka. Bjalo ka ge ke boletše, ke mona wa ditšhila. Go bogela Modimo a fodiša balwetši, a tsoša bahu, Modimo wa go swana yo a phetšego ka matšatšing a baapostola! Ebangedi ya go swana yeo ba e ngwaletšego, leeto le la semoya, ke Modimo wa go swana a dirago selo sa go swana. Kafao ga ba selo eupša mona, ba rakile, “Gomme re ka se be le Yona magareng ga batho ba rena.” Le a bona? Ba ba kgesa!

<sup>78</sup> Ba naganne, baena, gore ba ka se tsoge ba ba le mošomo wa monna yo mobjalo ka yola, kafao, “Gobaneng ba sa no mo fediša?”

<sup>79</sup> Seo ke se, selo sa go swana se diregile lehono. Ba nagana, gore, “Ka baka la gore dikereke tša rena di ba bohlale, gore re na le mašaba a go apara bokaonekaone, mokgatlo wo mogologolo, badiredi ba ditswerere kudukudu, gore ga re ne mošomo wa Moya wo Mokgethwa ka tsela ye O bego o le morago kua.” Gore, ba tletše. Ka mantšu a mangwe, ditiro di bolela kudu go feta mantšu: Gore diseminari tša bona, le bja bona . . . bjoko bja go beng ga bona—bona, le go tla mmogo ga bona le—le go boledišana selo se, go ba go kgonago kudu, ka menagano ya bona ya bohlale, go bea Kereke ka lenaneo, bokaonekaone go feta se Moya wo Mokgethwa o ka kgonago go se dira. Kafao, ga ba sa O hloka go ya kae. “Ke Sengwe se re sa se hlokego lehono. Ke, matšatši a woo a fetile.” Bjale, a yeo ga se nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] “Ga re hloke Moya wo Mokgethwa go fodiša balwetši. Re ne dingaka. Ga re hloke Moya wo Mokgethwa go bolela ka maleme. Bohle re batho ba bohlale.” Gomme ge le dira, le a tšea, thwi go tšwa go sebopego sa lena, Motalobophelo.

<sup>80</sup> Jesu o rile go bona Bajuda, ka go matšatši a Gagwe, “A ga la bala gore, ‘Letlapa le le gannwego ke Letlapasekhutlo legolo leo moago ohle o dutšego godimo ga lona?’”

<sup>81</sup> Bjale, le bona se ke se rago? Ke ne nnete le—le kgonago swara seo. Gore, le—le lebaka la sona bjale, ke ka gobane ba naganne ba ka se tsoge ba O hlokile. “Ga re hloke baboledi ka maleme. Ga re hloke bahlatholli ba maleme. Ga re sa hloka baprofeta ba Testamente ya Kgale go re bea ka lenaneo, ka Moya wo Mokgethwa. Re a O kwešiša.” Le a bona? Ba beile tshepedišo madirwa ke motho go tšea lefelo la Moya wo Mokgethwa.

<sup>82</sup> Ka gona, go ne batho ba ba hlaotšwego, ba ne maina a bona godimo ga Puku ya Kwana ya Bophelo, ba ka se ye go seo. Ke ba monagano wa semoya, gomme ka gona ba ka se kgone go ya go seo. Ba ka se se kgotlelele, ga go kgathale ge botatabo le bommabo ba be ba phela ka go e ka ba kereke efe ya mokgatlo.

<sup>83</sup> Ge kereke e dira, e dira . . . mohlomongwe ga se e bolele seo thwi ntle. Oo, aowa. Ba ka se se bolele thwi ntle, eupša ditiro tša bona di a se netefatša. Lentšu *šele*. Gomme Moya wo Mokgethwa

o a le netefatša magareng ga bao, ge A kgona go ba kgobela mmogo, gore O sa fodiša balwetši, le go tsoša bahu, le go bolela ka maleme, le go rakela bodiabolo ntle. Kafao, go ya ka . . . se se lego bokagare bja motho.

<sup>84</sup> Bjalo ka ge Mdi. Arganbright kua, a be a nagana seo, letšatši le lengwe, a dutše ntle kua tsejana ya go tsena, a tomola bjang tsoko, ge a be a ripa mohlwa. Ke fetile kgauswi, thwi thoko ga gagwe. O be a sa ntsebe, gomme ke nno mo tlogela a tšwelapele. Ke be ke šeditše.

Bjale hlokomelang Moya wo Mokgethwa ka go mošomo wa Gagwe wo mogolo.

<sup>85</sup> Kereke e ikwela gore ga e hloke Moya wo Mokgethwa. Dikereke di tla go botša seo. Gomme banna ba ka kgona go ema le go go fa polelo ye bjalo ya bohlale, ba ka nyaka go kgona go go dira o e dumele. Bjale a re emeng kua, motsotso. A Jesu ga se a re bobedi di tla batamelana kudu mmogo, “E tla fora le bona Bakgethiwa ge go be go kgonega?” [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Dipolelo tša bohlale di tla ba boreledi bjalo, go fihla e tla—e tla fora batho. Ke ebangedi, ke banna ba ba kgonago go swara lentšu lela ka tsela ye bjalo, gore gabotse a ka nyaka go dira motho mang kapa mang yo bohlale, ge o no tšhepela go dihlalefi, ba—ba tla sola Moya wo Mokgethwa, le—le go tšea tsela ya motho. Re bona seo.

<sup>86</sup> Bjale, seo ke selo sa go swana ba se naganego ka Josefa, gomme ba mo tloša. Gomme, oo, tlase ka Egepete, oo, ka fao re ka naganago, ka fao nka tšeago diiri. O ka kgona go dula mo mengwaga ye meraro gomme wa se tsoge wa tlogela thuto yela, mosegare le bošego, gomme o sa hwetša memoko ye megolo ya Moya wo Mokgethwa. Monagano wa semoya o ka kgona go lebelela fase ka Egepete le go bona tlaišo yela e tsoga; o ka kgona go bona Josefa a tlošwa, gore tlaišo e kgone go tsoga. Gomme morago wa bona Modimo, le lebili la Gagwe ka gare ga mabili, se sengwe le se sengwe se sepela go dikologa feela ka phethagalo. Wa bona Potifaro a gana Josefa; wa bona maaka ao a boletšwego. Le go bona Josefa ka kgolegong, gomme maledu a gagwe a godile ntle, a rakilwe go tloga go baena ba gagwe. Eupša nako yeo, ka pelapela, Modimo o tsena ka gare. Le a bona?

<sup>87</sup> Ka fao re kgonago go bona lebili lela ka gare ga mabili, le sepela! Peakanyo kgolo ya Modimo e sepediša se sengwe le se sengwe godimo go ya go khudugo ye, go ya go nako ge A tla biletšago batho ba Gagwe morago ka go naga gape, morago ka lefelong, ka go leemo mo A tla ba šegofatšago le go bea magareng ga bona yo Motee yo A tšhepišitšego O be a tla mmea magareng ga bona. Ba be ba swanetše go ba ka nageng ya bona. Elelwang, ba be ba swanetše go tšwela ka ntle ga naga ye ba bego ba le ka go yona, le go tsena ka nageng ya tšhepišo, pele Mesia yo a tšhepišitšwego wa bona a be a ka tsoga a tla.

<sup>88</sup> Gomme Kereke e swanetše go dira selo sa go swana; go tšwela ntle ga sehlopha sela sa bagani, go ya godimo ka go tshepišo, pele Mesia a ka tsoge a bonagatšwa pele ga bona. Le a e bona? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bophelo bja Mesia, bo bonagaditšwe, bo dira Kereke komana, Monyalwa.

<sup>89</sup> Mosadi o nyala monna, gomme ga a dumelelane le yena, e tla ba mohuta wa—wa go baka, phethelela. Eupša ge monna le mosadimogatša wa gagwe, lekgarebe la gagwe, mmeeletšwa wa gagwe, ge ba le kwanong ya go phethagala, boka soulo e tee le monagano o tee, ka gobane ba ya go ba nama e tee.

<sup>90</sup> Ka gona, ge Kereke e ka kgona go tsena ka kwanong ye bjalo le Modimo, go fihla ponagalo ya Monyadi e bonagatšwa ka go Monyalwa, ka gobane ba ya go ba batee! Oo, a thuto ye kgolo. Go lokile.

<sup>91</sup> Bjale, elelwang, monagano wa semoya o topago se godimo, o ka kgona go bona sekai le sakaiphethagalo, le go e topa. Bakeng sa e tee, feela, re ka kgona go ya diiri go yona. Šetšang se se diregago.

<sup>92</sup> Gomme gobaneng re letile mengwaga ye yohle, ge e sa le nako ye ya sediba sa leganata? Le a tseba, Beibele e a bolela, gore, “Kereke e tšhabetše ka lešokeng, moo e bego e fepša nako le nako.” Gomme gobaneng seo sohle se bile? Gore rena . . . Le a bona? E sa le mabili a Modimo ka gare ga mabili.

<sup>93</sup> Gobaneng Modimo a se a dira se, nako ye telele ya go feta, ge banna ba dutše fase ka diphensele, le—le basadi, le go leka go thala ntle nako feela? Boka Moahlodi Rutherford le ba bantši ba bona, gore, “Jesu o tla ka go '14.” Gomme—gomme Mme Shipton o bile le yona moragorago ka morago ga yeo, le go ya pele, dinako tšohle tše. Gomme, le a bona, ge ba eya ka se, ka se ba lekilego go se nagana go tšwa Lengwalong, le a bona, ba e sentše. E utagetše. Le utagetše gabotse. Gomme Lengwalo le ka kgona bjang go itwantšha Lonamong, ge Jesu a rile, “Ga go motho yo a tsebage motsotso goba iri”? Le a bona? Le a bona? Ba nno hwetša seripa setee sa Lengwalo gomme ba Le swara.

<sup>94</sup> O swanetše go tšea Selo ka moka. Ka gona, ge Modimo a le ka go leo, gona Modimo o tla bonagatša leo go ba Therešo. Boka phodišo Kgethwa, ge e se Therešo, gona ga se Therešo; Modimo a ka se be le selo go dira le lona. Eupša ge A Le bonagatša go ba Therešo, gona Ke Therešo. Feela bjalo ka ge Jesu . . .

<sup>95</sup> Modimo o rile, “Ge go le yo motee magareng ga lena, e lego moprofeta, goba wa semoya, Ke tla bolela le yena. Gomme se a se bolelago sa tla go phethega, gona le se kwe. Seo ke sona. Eupša ge seprofeto sa gagwe se fošagetše, gona . . .” Modimo a ka se foše. Ke mohlokamagomo, mosepalelwe, mokgonatšohle, gomme A ka se kgone go foša. Kafao, ge monna a bolela, gona go laetša monna. Ge a boletše mantšu a gagwe mong, a tla šitwa. Eupša ge a bolela Mantšu a Modimo, le ka se šitwe, gobane ke Modimo

a bolelago. Ka gona, tšhušumetšo ya gagwe e tšwa go Modimo, gomme e tla . . . e no swanelwa ke go ba therešo. Yeo ke tsela ye Modimo a boletšego go e bolela. Yeo ke tsela ye Bei- . . .

<sup>96</sup> Ka go Testamente ya Kgale, O rile, “Ge ba sa bolele go ya ka molao le baprofeta, ke ka gobane ga ba ne Bophelo ka go bona, ga go Seetša ka go bona.” Nnete. Ba swanetše go bolela go ya ka molao le baprofeta. Gomme seprofeto, goba e ka ba eng gape, se swanetše go ba go ya ka Lentšu. Ge se se, se fošagetše. Le a bona?

<sup>97</sup> Bjale, re hwetša ntle gore sohle se se diregile, ka gobane, se letile. Ditsošeletšo: Mamethodist, Lutheran, Mabaptist, Macampbellite, le—le tšohle tša go fapana. Ba bile le ditsošeletšo tše kgolo. Monazarene, Pilgrim Holiness, Mapentecostal, bohle ba bile le ditsošeletšo tše dikgolo. Eupša khudugo ye kgolo ga se ya tla. Gobaneng? Modimo o boditše Abraham O be a tla mmoloka ka nageng thwi nako yeo, eupša bo—bo bokgopo bja Baamoro bo be bo se bja be bja tlala. Gomme Modimo o ile a letela, ka kgotlelelo. Bona batho, ba leka go naganišiša, ba kgona go bona Lengwalo le kitimela thwi ka go se sengwe. Le kitimela thwi ka go se sengwe, ba rile, “*Le* ke letšatši. *Ye* ke nako.” Eupša le šitwa go kwešiša gore bokgopo bja Baamoro ga se bja be bja phethagatšwa.

<sup>98</sup> Mengwaga ye makgolonne ba tla etela kua tlase ka Egepeta, gomme ba tla tlišwa ntle. Eupša gabotse ba dutše mengwaga ye makgolonne le masomenne, ka baka la go gana moprofeta. Ba ile ba swanela go tlaišega ye mengwe, e ka ba mengwaga ye masomenne tlase kua ka lešokeng, pele Modimo a ba tliša ntle. Moshe o bile ntle ka lešokeng mengwaga ye masomenne pele a be a ka boela morago go bahlakodiša, le a bona. Mengwaga ye masomenne ba ile nako ya tlaleletšo, e fetile, ka gobane ba ganne molaetša.

<sup>99</sup> Bjale, mengwaga ye masomenne ka go nako ya Modimo e ka ba metsotso o tee le seripa, go nako ya rena. Ke kafao phapano e lego. “Mengwaga ye sekete ke letšatši le tee feela.” Le a bona? E bile e ka se be motsotso, le gatee. Hlokomelang, ka go seo.

<sup>100</sup> Bjale re ba thari. Gobaneng? Modimo o bile pelotelele, a letile, a šeditše. A dira lu—lu Lutheran ya tsoga ka tsošeletšo, morago ya kगतlofatša. A dira Mamethodist ba tsoga ka tsošeletšo; ba kगतlofatša. A dira John Smith, kereke ya Baptist, go tsogele godimo ka tsošeletšo ye kgolo; ya kगतlofatša. A dira Mapentecostal go tsogela godimo ka pušetšo ya dimpho; ba kगतlofatša. Go fihla bokgopo bo tlala go falala, nako yeo Modimo o lapile, gona go tla khudugo.

<sup>101</sup> Gomme re a e bona, gore batho bonabeng ba kgona go bona morago go theoga moela wa nako, gore selo se rogakilwe. Ba tšea phatša le kobo ye kaone ya Babilonia, gape. Gomme seo ke selo se se rogakago magareng ga batho, ge banna a leka go lahlela dikgopolotšo tša gagwe mong ka dilo.



<sup>102</sup> Re swanetše go dula le Lentšu lela. Ke ditaelo tša Modimo, e bile, “Go se kgwathe selo ka go toropokgolo yela, toropokgolo yela e rogakilwego. Le se se kgwathe. Se tlogeleng se nnoši.”

<sup>103</sup> Gomme Akane o naganne gore o be a ka kgona go tšea phatša ye ya gauta le go phela gabotse botse boka lefase ka moka, le kobo ye kaone ya Babilonia. Oo, go boAkane ka dikampeng! Le a bona? Eupša selo se rogakilwe, gomme se rogakilwe phethelela. E sa le se rogakwa go tloga gona go Khansele ya Nicene, ka Nicaea, Roma, e sa le se rogakwa ge e sa le. Eupša Modimo o lesitše bokgopo go tlala, go fihla nako ya Baamoro e le kgauswi le go phethagala.

<sup>104</sup> Gomme bjale mang kapa mang ka kwešišo ya semoya, elelwang, ke tšwelapele ke tšopola, kwešišo ya *semoya*, le ka kgona go bona gore bokgopo bja setšhaba se bo a tlala. O kगतlofetše le go kगतlofatšagape, le go kगतlofatšwa le go kगतlofatšwa. Gomme bjale o a hlakanela, le go tšoena se sengwe gape. Bokgopo bo a tlala. Ke nako ya khudugo, ke nako ya go biletša ntle, go ya Nageng ya tshepišo. E sego tshepišo, feela naga ye nngwe ya go ya go yona; eupša Gae, Mileniamo, nako ya go biletša ntle. Bokgopo bja setšaba se (go e ratha gape bošegong bjo, Morena ge a rata) bo tletše. O tšhilafetše.

<sup>105</sup> O re, “Ngwanešu Branham, setšhaba se o phelago ka go sona?” Ee, mohlomphegi. Nnete. O re, “Bjalo ka modudi wa United States, ga wa swanela go bolela seo.” Gona, Eliya o be a se a swanela go bitša thogako godimo ga Israele, gomme yena e le MoIsraele nako yeo. Baprofeta ka moka ba be ba se ba swanela go rogaka setšhaba seo ba bego ba le Baisraele ka fase ga sona.

<sup>106</sup> Eupša ba boletše feela, e sego menagano ya bona beng, eupša Lentšu la Morena. Le a bona? Go ya ka moo o gogago tšhušumetšo ya gago go tšwa gona. Go ya le ka mo e tlogo. Ge e le kgahlanong le Lentšu, e tlogele e nnoši. Gomme ke kgopela le ge e ka ba mang go netefatša gore Seo se kgahlanong le Lentšu.

<sup>107</sup> A Beibele ga e bolele, ka go Kutollo 13? Ke moo setšhaba se se tšwelelago. Setšhaba se ke nomoro ya lesometharo, setšhaba sa mosadi. Ke mosadi, ka Beibeleng. Mosadi o godimo ga khoene ya rena. Ke setšhaba sa mosadi. Ke moo go bola ga mosadi go thomegago, thomago, mo go felelago ntshe. Go bola go thomile ka Edene, ka gosedumele Lentšu la Modimo. Mo ke mo go phaphašitšego ntle bareri ba basadi le se sengwe le se sengwe gape. Tšhila ya lefase e tšwa thwi ka Hollywood, setšhaba sa go befabefi ka lefaseng; ditlhalo tša go fetiša, lefase ka moka le beilwe mmogo. Le a bona? Gobaneng? Le tla hwetša ntle le lengwe la matšatši a, Morena ge a rata. Le tla bona gobaneng, selo se se rogakilwego se. Le tla kgona go bona bofoku bja selo se sa tlhalo bjoo Sathane a bo gogetšego godimo ga mahlo a batho. Re ka go iri ya go šiiša. Bofelo bja rena bo šetše bo le seatleng bjale, ke a dumela. Ba bodile, bodile go fihla kgwegkweng.

108 O tšwelela ka go Kutollo 13, nomoro lesometharo. Gomme elelwang, e phagametše godimo boka kwana, tokologo ya bodumedi. Eupša e amogetše maatla go tšwa go sebata; seswantšho boka sona. Gomme o boletše ka maatlataolo ohle, le go dira tša go bola go swana le sebata se di dirilego pele ga gagwe. Gona le a mpotša ga ya profeta ka setšhaba se? Seemo sa Baamoro se kgauswi le go butšwa, gobane ba šetše ba šoma ka go sona.

109 Gomme ebile le mopapa wa rena yo moswa, morero mogolo wa gagwe ke go kopanya baena mmogo. Gomme, go leihlo la tlhago, ke selo se se swanelago go dirwa. Eupša, ka mahlong a Modimo, se kgahlanong le Moya wo Mokgethwa. Re ka se tswakane le seo. Gomme kereke ye nngwe le ye nngwe e tla biletšwa ka go mokgatlo wola. Tšwelang ka ntle ga selo seo, ka pela ka mo le ka kgonago. Le tla tšea leswao la sebata, le sa tsebe se le se dirago. Tšwela ka ntle ga sona.

110 Ke a holofela monagano wa semoya o kgona go swara seo. Ke na le nnete le a dira. Eupša ke a makala, ntle kua. Go le bjalo, o ka se kgone go etela setšhaba se sengwe le se sengwe. O ka kgona go romela ditheipi go sona. Modimo o tla ba le tsela tsoko go swara mogopolo wola ntle kua moo peu yeo e bjetšwego. Nnete. Gomme ka pejana ge Seetša se e ratha [Ngwanešu Branham o phapha diatla tša gagwe mmogo gatee—Mor.], e ile, e tšea Bophelo. Boka mosadi yo monnyane sedibeng, o rile, “Bjona šebile.” A Bo swara.

111 Tšwelang ka ntle ga selo seo. Se rogakilwe. “Se rogakilwe?” Mpotšeng moo o motee o kilego wa wa le go tsoga gape. Mpotšeng o motee o kilego wa tsoga o sego wa ke wa wa. Kafao, le kgona go bona gore selo se fošagetše. Go lokile.

112 Bokgopo bo be bo se bja tlala nako yeo, bja Baamoro, kafao ba ile ba swanelwa ke go dikadika le go leta pele ga khudugo. Eupša ge Baamoro ba hwetša bokgopo bja bona bo tladišwe, nako yeo fao go tlile khudugo ya semoya, goba khudugo ya tlhago, go etapele batho go ya nageng ya tlhago, moo Baamoro ba tlhago ba kilego ba dula, ba bitša yeo naga ya bona.

113 Gomme bokgopo bja Moamoro kereke ya leina bo ipitša bonabeng “Kereke,” botelele bjo, go fihla bokgopo bja bona bo le kgauswi le go phethagatšwa.

114 Go ne khudugo ye e tlogo, moo Modimo a tla laetšago gore mang ke mang; moo Kereke Yonamong, Monyalwa wa Jesu Kriste, o tla hudušetšwa ntle, ka Nageng yeo e tshepišitšwego. “Ka Ntlong ya Tate wa Ka go dintlokgoparara tše ntši, ka lefelong le.” Ga wa swanela go ya Kua le go lwa boka ba dirile. E šetše e lokišetšwe. Ge tabarenekele ye ya bodulo bja lefase e phušulwa, re šetše re ne ye nngwe e šetše e letile, “Gore mo Ke lego, le lena le tla ba fao.” Khudugo kgolo e batametše!

115 Šetšang ka mo Modimo a dirilego khudugo yela, seo A . . . ditokišetšo tše A di dirilego, gomme ithute motsotso feela, morago o lebelele go lehono. Go lokile. Hlokomelang, pele ga khudugo ye, “Fao go tsogetše godimo fa—fa farao yo a bego a sa tsebe Josefa.” Le a bona? Farao yo a bego a sa tsebe Josefa. “O be a sa tsebe Josefa.” *Josefa* o be a emela eng? Karolo ya semoya ka go khudugo ye ya semoya.

116 Fao go tsogetše godimo bjale, “Rena re tokologo.” (“Mosadi o ile a fepša nako, nako, le karolo ya nako.”) Eupša mafelelong fao go tsogetše godimo jo—jo Jos- . . . goba farao mmušanoši yo a bego a sa tsebe tokologo ya bodumedi, go ba kopanya mmogo. Le se e dumelele go le feta. Fao go tlile nako mo go bego go le farao, pele, o swanetše go tla.

117 Gomme mekgatlo e be e phela ka lethabo la go huma, e phela bjalo ka lekala la go hlomesetšwa, ka go morara wa kgonthe wa Bokriste, eupša o sa no enywa dikenywa tša wona tša setlogo: basadi, ba apere mafonokana; banna, bohlale, le go gana maatla a Moya. Eupša, o phetše ka tlase ga leina la kereke ya Bokriste. Ke morara wo o hlomeseditšwego. Eupša Molemi o tla kgauswi bjale go thenela morara woo, bjalo ka ge A rile o tla dira. Ohle ao a se nago kenywa a a ripša gomme a lahlelwa ka mollong go fišwa.

118 Ke selo sa go befa go bolela, eupša Therešo dinako tše dingwe e bonala go befa, bjalo ka ge ke sa tšwa go le botša, ka fao Modimo a tšeago bana ga Gagwe go kgabola meetse a go teba le mašabašaba a go thelela le dilo. O e dira ka tšela yeo. Elelwang, pi—pi pitša e swanetše go thubja go ba ditshetla, dišerefe, diripana tše nnyane go kgolokwagape le go šilwa gape. Go lebege go ba selo sa go šiiša go e senya, eupša e swanetše go dirwa bjalo, gore o dire pitša go dirwa gape, sebjana goba e ka ba eng o e dirago.

119 “Go bile farao yo a tsogetšego godimo, yo a bego a sa tsebe Josefa.” Gomme ao e bile mathomo a mathomo. Ao e bile mathomo a khudugo. Gomme ge selo seo se thoma go bopega, ka tlase ga ma—ma maatla a sepolitiki, se thoma go bopega, Modimo o thoma go ba komana. Bokgopo bja Baamor bo be bo phethagala. Nako ye A go e tshepiša Abraham e be e phethagala, gomme nako ya tlhakodišo e be e batametše.

120 Gomme Modimo o dumeletše farao go tsogetše godimo, yo a bego a sa tsebe Josefa, gomme Ramasese a tswalwa. Gomme thwi morago ga Seti go tla Ramasese. Gomme Ramasese e bile yo motee yola a bego a sa tsebe ditšhegofatšo tša Josefa. Gomme—gomme o be a sa tsebe se lehlakore la semoya le bego le le. O be a no ba sehlalefihlalefi sa dipolitiki, moo a kgonnego go tšea Etiopia le tšohle tša dinaga ka moka, ka tlase ga maatla a sešole. Gomme seo ke sohle a bego a se tseba, e be e le ma—ma maatla a sešole.

121 Gomme ke a nagana, ge motho e ka ba mang e le wa semoya, o kgona go bona se se diregago bjale. Re hwetša farao yo a sa tsebe go tokologo ya bodumedi. Ge mopresitente wa rena a tšere ofisi ya gagwe, ga se a kgone go ena go seo, gore o be a dumela go tokologo ya bodumedi.

122 Go reng ka letšatši le lengwe ge re bile le potšišo ye ya kgethollo, tlase ka Borwa? Ge mmušiši yo wa—wa Alabama. . . Ke a duma gore nka kgona go bolela le modiredi yola, Martin Luther King yola. Monna a ka kgona bjang go ba moetapele, gomme a etapele batho ba gagwe go ya ka molabeng wa lehu? Ge batho bale e be e le makgoba, ke be ke tla ba tlase kua, ke apotše jase ya ka, ke itielala bona batho. Ga se makgoba. Ke badudi. Ke badudi ba setšhaba. Potšišo ya “go ya sekolong.”

123 Bona batho, ge ba ne pelo ye thata gomme ba sa tsebe dilo tšeo, o ka se gapele ka go batho, dilo tša semoya, tše di itielwago ka kua ka maatla a sepolitiki. Ba swanetše go e amogela, ba tswalwe gape, gona ba tla bona dilo tše.

124 Eupša, monna yo, ge nka no kgona go bolela le yena; go etapele batho ba bohlokwa bale, ka tlase ga leina la bodumedi, go ya ka go molaba wa lehu mo a yago go bolaya dikete atiša ka dikete tša bona! Ga ba. . . Ba no hwetša le—le lehlakore la tlhago.

125 Monna yo, ngwanešu wa lekhalate, ge morusu wo mogolo wola o etla ka Louisiana, ke be ke le kua ka nako yeo. Ge. . . Go ne modiredi wa lekhalate, ngwanešu yo bohlokwa wa motšofe, o eme ntle kua gomme a re, a kgopela sešole, “A nka bolela le bona? Ke batho ba gešu.” Gomme modiredi yo wa go tšofala o eme, ntle kua, a re, “Ke nyaka go bolela, mosong wo, ga se ka tsoge ka ba le hlong ka mmala wa ka. Modiri wa ka o ntirile se ke lego sona.”

126 Seo ke se A mo nyakago a dula a le. Yeo ke tsela ye A nyakago motho yo mongwe le yo mongwe a dula a le. O dira matšoba a mašweu, le matšoba a bolou, le mebala yohle ya matšoba. O se ke wa a tswalanya. O se ke wa a hlakanya. O ya kgahlanong le tlhago.

127 O rile, “Ga se ka tsoge ka ba le hlong ka mmala wa ka, go fihla mosong wo.” O rile, “Ge ke bona batho ba gešu ba tsogetla godimo le go dira dilo tše ba di dirago bjale,” o rile, “go ntira go ba le hlong ka bona.”

Ke naganne, “Modimo šegofatša segalontšu sela.”

O rile, “Le no ya go hlola bothata.” O rile, “Lebelelang dikolo mo. Ge re be re se ne dikolo,” o rile, “go be go tla fapana. Eupša ke mang a nago dikolo tše kaonekaone ka mo Louisiana?” O rile, “A re tšeing, mohlala, toropokgolo ya rena, Shreveport.” O rile, “Go ne sekolo sa bašweu godimo kua, ke sekolo sa kgale. Ba re agetše se sengwe. Ga ba ne sedirišwa setee, selo se tee sa bana sa go bapala. Re ne jarata ya go tlala. Gomme ntle ga fao, ba re agetše wo motona, wo mogolo, mogobe wa mabolo wa go thutela

wa bana ba rena. Gomme re ne barutiši ba bakaonekaone ba ka hwetšwago.” O rile, “Gobaneng le nyaka go ya godimo kua, ge re ne bokaonekaone mo? Molato ke eng ka lena?” o boletše.

128 Gomme bona batho, ba, “Haa!” Ba bolaya segalontšu. Lena le fao, le a bona, tšhušumetšo ya go fošagala.

129 Bona batho e be e le makgoba. Ke banešu le dikgaetšedi tša ka. Ba be ba le makgoba, ke tla re, “A re tšoenaneng le bona le go ya go theoga go kgabola mokgotha le go ganana le selo seo.” Ga se makgoba. Ke badudi ba ditokelo tša go swana yo mongwe le yo mongwe gape a nego natšo. E no ba sehlopha sa tšhušumetšo se tla go tšwa heleng, go dira milione wa bona go bolawa. Ba thoma borabela. Nnete, ke bjona. Ga se gabotse.

130 Banna le basadi ba ne ditokelo tša bona beng. Banešu ba rena ba makhalate, le Majapane a rena, le ba basorolwana, ba bašweu, ba baso, le e ka ba eng ba bego ba le, ga go phapano ka go mmala wa bona, ka Modimo. Bohle re tšwa go motho o tee, Adama. Eupša ge Modimo a re arogantše le go re fetola mebala ya go fapana, a re duleng ka tsela yeo. Ge nkabe ke be ke le mo—mo monna yo mosorolwana, ke be ke tla nyaka go dula ke le Mojapane, goba Mochina. Ke be ke le mo—mo—mo monna wa lekhalate, ke be ke tla nyaka go dula ka tsela yeo. Modimo o ntirile ka tsela yeo.

131 Gabotse, go ne bontši kudu ka morafe wa makhalate tšeo morafe wo mošweu o swanetšego go ba natšo. Ga ba ne go tshwenyega. Ke ba semoya kudu. Go ne dilo tše sekete ka bona tšeo motho mošweu a ka se kgonego go di kgwatha. Modimo o ba dirile bjalo.

132 Ke mang a ka tsogego a opela go phala khwaere ya makhalate? O ka hwetša kae digalontšu? Ke ba bone ba etšwa dinageng morago kua, ba sa tsebe ke sefe, seatla se setona le sa ngele. Mehlobo ye masometharo go ba masomenne ya go fapana ya bona, gomme ba opela lefelong, mong o ema kua, o re, “Ke no se kgone go e kgwatha.” O hlahlile dikhwaere lebaka la mengwaga, gomme yo motee o tla ba oktife ya godimo, le fase, le se sengwe le se sengwe. Ke rile, “Theetša yeo, go phethagala feela, ebile le ka leleme la go fapana.” Ba filwe.

133 Eupša, le a bona, dilo tšohle tše di swanetše go direga, tšohle ka baka la radipolitiki yo le mo hlaotšego ka metšhene ya lena ya boradia.

134 Gomme letšatši le lengwe, ge mmušiši yola a eme kua, a enišwa le go hlaolelwa ka ofising yela, ke batho, gomme potšišo ya kgethollo go ya ka molaotheo ke, gore ye nngwe le ye nngwe—ye nngwe le ye nngwe naga e ka kgona go tšea kgopolo ya yona mong ka yeo. O be a sa tshwenyega, eupša o badile molaotheo, o rile, “Bjale, sekolo se emela kgethollo.” Ba ne sekolo godimo kua. Gomme feela bana ba babedi ba makhalate ba be ba nyaka

go tse na sekolo sela, ge ba ne kholetšhe ya bona beng. Eupša o eme le go re, “Eng?” Ebile o badile molaotheo.

<sup>135</sup> Ka gona ge go etla morago go moisa yo re nago nae godimo mo, yo a sa tsebego Josefa, tokologo. O goga dibouto tša makhalate a le, gomme ga a tsebe gore ke phathi ya republican yeo e ba lokolotsego, lefelong la pele. Ba rekiša ntle ditokelo tša bona tša tswalo, go selo se sebjalo ka seo, go ba etapele go ya ka molabeng wa lehu, go laetša gore tshepedišo ye nngwe le ye nngwe ya madirwa ke motho e swanetše go wa. Therešo tlwa. Gomme Mna. Kennedy o dirile kati yela ya bosetšhaba, gomme a romela banna bale thwi morago ka go sefahlego sa botatabo beng ba eme kua ka tlase ga molaotheo. Seo se robile molaotheo gape.

<sup>136</sup> Ba rile, “Re ka se lwe. Aowa, mohlomphegi.” Le go re, “Ke a holofela setšhaba se tla kgona go hwetša ntle gore ga re sa phela gape ka tlase ga temokrasi, eupša ka tlase ga sešole sa bobušanoši.”

<sup>137</sup> Le tseba polelo ya kgale, “Gatee motemocrat wa borwa, ka mehla.” Ga ke tsebe bjale. Uh-huh. Ka nnete motho o swanetše go ba le kgopolo go lekanela go tsogetla ka go se sengwe. Le a bona? Tlogelang batho ba bohlokwa bale ba nnoši. Le se ba bolae go ba tloša, tlase kua.

<sup>138</sup> Boka mothaka o thuntše ngwanešu yola ka morago, bošego bjo bongwe, ka sethunya sela, le bana ba gagwe ba bannyane le mosadimogatša ka ntlong. Ga ke tshwenyeye ke mang, ke wa fasefase le yo monnyane. Ee, mohlomphegi. Ke rata go ba moahlodi go molato woo, gatee. Uh-huh. Uh-huh. Go thunya monna yola, a etla gae go mosadimogatša wa gagwe le bana. Ke modudi, o na le tokelo go emela se a naganago gore se lokile, monna wa go loka. Seswantšho ka go kgatišobaka ya *Life*, mošemane yo monnyane yola a llela papagwe. Gomme legwaragwara tsoko ntle kua, la mo thunya ka morago, go khukhunetša.

<sup>139</sup> Seo ke se o se hwetšago ge o gana Kriste. Yeo ke nnete. Fao ke mo setšhaba sohle se fihlilego, gohle ka tlase ga dipolitiki. Ke dihlong tše bjalo, eupša ke seo re se nyakilego. Re se netefadiše ka go dikgetho tše.

<sup>140</sup> Morwa wa ka yo monnyane o rile go nna, mosong wo, “Papa, botate ba baeti, ge ba be ba etla godimo mo, a bohle e be ele ba kereke ya leina ye e itšego *ye*? A bohle ba be ba . . .” O rile, “Ba be ba apere dijase tše kgolo?”

<sup>141</sup> Ke rile, “Aowa, hani. Ba tlile mo bakeng sa tokologo ya bodumedi. Seo ke se ba se tletšego mo, go tšwela ntle ka ntle ga dilo tše bjalo ka tšeo.” Le bone mo e fihlilego bjale? Go laetša gore mebušo ye yohle e swanetše go wa.

Ke swanetše go hlaganela.

142 Selo se tee, ke rapela gore Ngwanešu Martin Luther King o tla tsoga ka pejana ka nnete. O rata batho ba gabo; ga go pelaelo. Eupša ge feela a ka no bona moo tšhušumetšo ya gagwe. Go tla dira botse bofe ge o ile sekolong, milione wa lena o robetše ka kua, o hwile? A e ka no se be, go ya sekolong, go no swana? Bjale, bakeng—bakeng sa tlala, ge e be e le selo se sengwe, makgoba, monna o be a tla ba mohwelatumelo go neela bophelo bja gagwe bakeng sa taba, taba ya maswanedi, gomme e be etla ba taba ya maswanedi. Eupša go no ya sekolong, ga—ga ke e bone. Le a bona? Ga ke nagane Moya wo Mokgethwa o dumelelana le yena, le gatee, ka seo. E dirile batho go ferekana godimo, ka go sehlopha sa mašata, le a bona.

143 Go no—go no swana le ge Hitler a dirile, godimo ka Jeremane, go ba etapele thwi go ya ka molabeng wa lehu, wona Majeremane a bohlokwa. Gomme ba robetše ka bilione, goba dimilione, ba hlatlagane godimo kua godimo ga bona seng.

144 Gomme seo ke selo sa go swana tlwa. Gomme elelwang, ke mo theiping. Le tla e bona, morago, mohlomongwe morago ga ge ke sepetše. Seo ke tlwa se yago go direga. Bona batho ba bohlokwa ba tla hwa tlase kua, boka dintšhi. O thoma borabela, bobedi bašweu le makhalate ba tla lwa gape, le go hwa boka dintšhi. Gomme le na le eng ge yohle e fedile? Sehlopha sa batho ba go hwa.

145 “Eupša fao go tsogetše godimo farao yo a bego a sa tsebe Josefa.” Selo sa go swana lehono, monna o tsogetše godimo le go tšea keno ka—ka White House, yo a ka se enego go keno ye, a ka se tšee keno yeo gore o dumela go tokologo ya bodumedi.

146 Mopapa yo moswa yo o reng? Yo motee. . . O ne dilo tše nne. Se tee sa tšona, ke go kopanya Protestant le Katoliki mmogo. Gomme go motho e ka ba mang yo bohlale, seo ke selo sa go dirwa. Eupša go ya ka Beibele, ke selo sa go fošagala go dirwa. Gomme Beibele e rile ba tla dira seo.

147 A re yeng kgojana gannyane. Ka nako ye, Ramasese, ka Egepeta, o be a gola. Maatla a gagwe a a gola. Monna wa tlhago, Ramasese, o be a gola.

148 Monna wa tlhago, molwalekriste, o a gola bjale. Ka dipolitiki, o šetše a fihlile White House. Ka go bodumedi, o ne batho bohle ba belaela, go fihla gabotse ba e rata. Gomme baetapele ba kereke ya leina, ka go diragala kereke ye nngwe le ye nngwe e lego ka setšhabeng, e šetše e le ka go mokgatlo wa dikereke. Ramasese o a gola. Gomme tšohle di kopana mmogo, gomme seo ke se di tla bago naso. Gomme e dira eng? E dira maatla, sebata go no swana le sa pele.

149 Ka gona go ne tlaišo e tla godimo ga bohle bao ba ka se kopanego le yona, le kiletšo. Go tla ba thari nako yeo. O šetše o tšere leswao. O se ke wa re, “Ke tla e dira nako yeo.” Bokaone o e dire bjale. Ramasese o be a gola.

150 Eupša elelwang, ge Ramasese a be a golela ka maatleng, ka Egepete, Modimo o be a ne Moshe ka lešokeng. O be a gola, le yena. Ramasese o be a ne tshepedišo ya sepolitiki. Modimo o be a ne tshepedišo ya semoya, ka tlase ga moprofeta, a le komana go tla tlase, go bolela le batho.

151 Bobedi di a gola gape. E tla ba makgaolakgang, le lengwe la matšatši a. Nako ga e kgole kudu ge fao go tla tla makgaolakgang. Bjalo ka tlhago . . . Bjalo ka ge Lengwalo le re, “Tša tlhago di kaya tša semoya.” O ka se kgone go tloga go yona. Šeo fao. E thwi pele ga mahlo a gago. Ke Therešo. Lebelelang Kereke bjale, e bitša ntle, e tla ka maatleng. Moya wo Mokgethwa o tla fase, diphiri tša Modimo di utollwa le go bewa ka lenaneo. Le a bona? Gomme thwi mo, o šetše a le ka White House. Gomme Kereke e ikgoga Yonamong mmogo, amene, e sego kereke ya leina; go tšwela ka ntle ga ditlemo tša makgopo, kgole go tloga go Baamoro, batho ba ba lokologilego. Oo!

152 Modimo o be a ne Moshe, moprofeta yo a bego a tlile go ba wa Gagwe. Le ge a be a šetše a profetile, gomme a nefetaditše gore o be a rereša, eupša efela o be a le sekolong sa lešokeng, a utilwe kgole go tloga go lefase ka moka. Eupša o be a tsenywa sekolo, a hlahliwa, ntle ka lešokeng.

153 Manaba a tla šišinya, ka mehla, tshepedišo ya gagwe. Gomme gosedumele go tla e amogela, gobane lenaba ke leswao la bohlale.

154 Bjale, elelwang, go a mabedi feela. Le se lebale se. Go ne maatla a mabedi feela. A matee ke maatla a semoya, a Moya wo Mokgethwa. A mangwe ke a diabololo, a šoma ka maatla a bohlale. Ka gore, fao ke mo a tsenego, ka serapeng sa Edene, ka maatla a bohlale, go dira Efa go dumela ka go kgopolo ya bohlale, kgahlanong le Lentšu. Go no ba pepeneng ka mo e ka kgonago go ba, digotlane di ka kgona go hwetša seo. Le a bona? Le a bona? Gomme yeo ke tsela ye e bego e le, tsela yohle go theoga.

155 Še yona, ka Egepete, mosong wo. Go ne maatla a bohlale a šoma ka go Ramasese, go mo tliša godimo go maatla. Gomme a mo tsošetša godimo, yo a sa tsebego tokologo go lesa se Josefa a dirilego, se kereke e se dirilego mathomong.

156 Gomme bjale re bona selo sa go swana, maatla a bohlale a logagana magareng ga dikereke, gomme a phagamiša godimo hlogo ya kereke yeo e sa tshwenyegego ka se Beibele e se boletšego. Ba ne tshepedišo ya bona beng. Ga se se Beibele e se boletšego. Ke se kereke e se boletšego. Gomme Moprotectant a ba logaganetše thwi ka go seo, go fihla dihlopha tšohle tše nnyane tša bona, boka se, “Gabotse, nnete. Gabotse, ke a tseba E bolela Se, eupša ke tla go botša, wona matšatši a fetile.”

157 “Sebopego sa bomodimo, le go gana maatla.” Lengwalo le lengwe le le lengwe ka Beibeleng le šupa ka go otlologa go wona.



158 Bjale le a bona gobaneng ke nyaka go gatiša ye go e romela go batho. Iri e fihlile. Therešo e swanetše go tsebja. Khudugo e batametše. Le a bona?

159 Ka—ka karolo ya bohlae e lebega go phethagala. Gomme e phethagetše, ke tšwa; eupša, ya go phethagala, tšhušumetšo ya Sathane.

160 Gomme ka gona, nako yohle, gore, Ramasese yo bohlae yo o be a gola le go tla godimo teroneng. Gomme elelwang, o tsogetše godimo bjalo ka ngwanabo Moshe, le a bona, ngwanabo Moshe. Yo motee wa bona o ile a swanelwa ke go tšea setulo sa bohlae, feela boka Josefa go baena ba gagwe. Gomme ba dirile eng ka Josefa yo monnyane? Ba mo rakile go tloga go Lentšu. Lentšu ke Modimo. Gomme ba rakile Lentšu, le go amogela thutotumelo. Gomme bjale thutotumelo e goletše maatleng.

161 O Modimo, dira batho ba go bona seo! Nka kgona bjang go šomiša segalontšu sa go feta? Nka kgona bjang go e dira e be pepeneneng e ka ba efe ka Mangwalo, ka tlase ga tšhušumetšo ya Moya wo Mokgethwa, gore re mo?

162 “Oo,” o re, “gabotse, bjale, ge yeo e etšwa go Mopapa John, goba Mopapa *Semangmang*, goba Pišopo *Semangmang!*”

A le a bona gore Modimo o tšere yo monnyane, wa go se be bohlokwa modulaleganateng?

Le re, “Yohle e ka kgona bjang go ba phošo?”

163 Modimo o šoma ka motho ka motho, e sego le dihlopha. Ka motho ka motho; Modimo a hwetša ba Gagwe—Gagwe, a hwetša ba Gagwe. Selo se nnoši A bego a swanetše go ba le sona ke monna o tee A bego a ka kgona go šoma ka yena. Seo ke sohle A se nyakago ke monna o tee. O lekile go ba hwetša, go kgabola lebaka le lengwe le le lengwe. Ge A ka kgona go hwetša monna yo motee! O hweditše monna yo motee ka matsatšing a Noage! Monna yo motee ka matsatšing a Eliya! Monna yo motee ka matsatšing a Johane Mokolobetši. Monna yo motee feela ke sohle A se hlokago. Ka matsatšing a baahlodi, O lekile go hwetša monna o motee, Simisone, a mo fa maatl a magolo, eupša o a rekišitše ntle go mosadi le go fofatšwa. Ke baahlodi; go be go se bjalo. Modimo ke Moahlodi. Le a bona?

164 Le a bona, lehono, O leka go hwetša monna yo motee yo A ka kgonago go mo hwetša ka seatleng sa Gagwe, yoo a tla bolelago Therešo, yoo a tla hlokago boi ka yona, yoo a ka se gogogo matswele, yo a ka se bego wa thutotumelo; monna yo motee A ka kgonago go mo swara ka seatleng sa Gagwe le go laetša Lentšu la Gagwe le a phela, le go laetša Yenamong o a phela. Ke a dumela A ka kgona go bea motho yo mobjalo komana. Ke a dira. Ke a e dumela. Ke no be ke. . .dumela Beibele go lekanela, go dumela gore A ka kgona go e hwetša, yeo ke nnete, yo a ka bolelago Therešo.

165 Morago ga lebakana, re hwetša ntle, morago ga go ya go kgabola dikolo tše tšohle. Bjale šetšang. Lenaba le šišinya se sengwe, monagano wa bohlae, ka gobane lenaba le šoma ka mahlale. Gomme monagano o tla dule fase wa e fa mabaka, le go re, “Bjale, ema motsotso feela. Ga go bjalo, gore khansele. . .”

166 Ke boletše le monna letšatši le lengwe, gomme o rile, “Lebelela, Billy!” O šomela Public Service Company, monna yo mokaone. Gomme o rile, “Ke nyaka go go botšiša se sengwe.” O rile, “O Moirish.”

Ke rile, “Ee, mohlomphegi.” Ke rile, “Ke mohuta wa hlong ka yona, eupša, efela, ke yena.”

167 Gomme o rile, “Gabotse,” o rile, “a ga o tsebe gore ka kgonthe, ka kgonthe o swanetše go ba Mokatoliki?”

168 Ke rile, “Ke yena, uh-huh, mokatoliki wa setlogo, uh-huh.” Le a tseba, Kereke ya pele e be e le Kereke ya katoliki.

169 Le bona mo e fihlilego, lehono? E thomile ka Pentecost, eupša mokgatlo o e beile mo e lego bjale. Lebelelang Pentecost, e tla morago thwi le go kगतlofatša le go dira selo se kereke ya pele ya Katoliki e se dirilego. Gomme ba nyakile go ba bokgole lehono bjalo ka bona, mo ba bego ba le mengwaga ye dikete tše pedi. Gomme mengwaga ye masometlhano e ba tlišitše e nyakile go ba go yona. Le a bona?

170 O rile, “A ga o dumele gore ge sehlopha sa menagano ya mohlakanelwa,” ke lena fao, “se dula mmogo le go fahlela se sengwe, gomme sehlopha sohle se kgona go dumelelana, a ga o nagane ba tla no ba gannyane. . . Gobane, ke tla go go kwa o rera,” o rile, “eupša ke ganana le wena.”

171 Gomme ke rile, “Tsela e nnoši ye o ka kgonago go netefatša gore kganano ya gago ke ya maleba, ke go e netefatša ka Beibele.”

O rile, “Beibele ga e ne go dira selo le yona.”

172 Ke rile, “Go wena, E ka no se ke. Eupša, go nna, yohle E dira le yona. O a bona, Ke Lentšu.”

173 Gomme o rile, “A ga o nagane sehlopha sa menagano ya mohlakanelwa e dutše mmogo, e ka kgona go rereša kudu, le go ba le nnete go ba therešo, go feta yo monnyane feela, moisa wa go se rutege boka wena?” Gomme ke rile. . . “Gabotse,” o rile, “ke taba mang o ka bolelang e ka ba eng kgahlanong le yela bei- . . . goba kgahlanong le ya rena—ya rena kereke? Ge, go bile, go theoga go kgabola lebaka, ge ba bile le khansele ya kereke ya pele, bjalo ka ge o boletše ka yona, kua bošego bjo bongwe. . .” ge a kwele wo, mabaka a kereke, wa khansele ya mohlakanelwa e kgobokane ka Nicaea, Roma, le go bopa kereke ya Katoliki ya Roma. O rile, “A ga o tsebe go be go le banna ba dikete, ka moya, bannabarongwa ke Modimo ba dutše ka go khansele yela? Gomme a ga o nagane gore monagano wa bona o be o tla ba

kudu ka tlase kudu ga go tsebeng thato ya Modimo, go feta wa gago tlase mo, morago ga ge Modimo a netefaditše go kgabola mengwaga ye dikete tše pedi gore kereke yela e a rereša?”

<sup>174</sup> Ke rile, “Yena ga se a tsoaga e netefatša.” Ke rile, “Ge kereke yela e le Kereke ya Modimo, a nke re e bone e tšweletša boka Kereke ya pele e dirile nako yela. A nke re e bone e tšweletša dilo tše ba di dirilego lefelong la pele. Ge, ebile le Beibele e a bolela, go re, ‘Ebile le thaetlele ye nnyane goba khutlo e tee e ka se šitwe go tšwa go Lona.’ Gomme O rile, ‘Mang kapa mang a ka tlošago Lentšu le tee go tšwa go Le, goba a oketša lentšu le tee go Lona, karolo ya gagwe e tla ntšhetšwa ntle,’ e ka ba gore ke khansele ya mohlakanelwa goba eng e lego yona, ‘go tšwa go Puku ya Bophelo.’ O fedile.”

O rile, “Billy, o no ba mohlahlathi.”

<sup>175</sup> Gomme ke rile, “Gona, ke a thanka, nako ye nngwe ka go serithi se segolo sa Israele, ge ba be ba aroga boka Protestant le Katoliki di le lehono, Israele e be e nyaka go dule e le Israele.” Eupša ke rile, “Re hwetša ntle ba be ba ne kgoši ya go bitšwa Josafate, monna wa go loka yo a bego a leka go boloka me—me—me melao ya Modimo. Eupša ba be ba ne yo mongwe godimo mo a bitšwago Ahaba, yo a nyetšego mosadi, dipolitiki, a leka go hwetša segwera le setšhaba se sengwe, gomme a nyalwa yo mongwe wa barwedi ba bona, Isebele, gomme a mo tliša ka go . . . magareng ga batho ba Modimo.” Selo sa go swana se re se dirago, le go tliša ka gare. “Gomme a ba mmuši; a dira Ahaba go bolela *se*, le go dira Ahaba go bolela *sela*.” Selo sa go swana ba se dirago bjale. Gomme ke rile, “Makgaolakgang a etla.”

<sup>176</sup> Ba be ba nyaka go kopanya bobedi dikereke mmogo, bjalo ka ge ba leka go dira bjale. Gomme—gomme go Ahaba . . . Gomme ebile le go Josafate, monna wa mokgatlo, o rile, “Ee. Seo se tla ba kaone. Batho ba gago ke batho ba ka. Bohle re Bakriste. Bohle re badumedi. A re beng mmogo.” Eupša ge a fihla tlase go makgaolakgang, o rile, “A ga o nagane re swanetše go ya thapelong ka ye. Re swanetše go botšiša Morena.”

Gomme o rile, “Ee,” go boletše Ahaba.

Kafao o rile, “Ke tla go botša eng. A re hwetše moprofeta wa Morena.”

<sup>177</sup> Eupša, le a bona, Ahaba o be a ne tshepedišo a bego a nagana e be e le ya Morena. O rile, “Ke ne makgolonne a bona, ba tsene sekolo le go hlahliwa.” Gomme ba tleleima go ba baprofeta ba Bahebere, bjalo ka ge sehlopha sa bodiredi se dira lehono.

<sup>178</sup> Gomme ba ba tlišitše ntle, le go ba botšiša potšišo malebana le di—di dipelo tša ntwā. Gomme yo mongwe le yo mongwe wa bona ba tlile mmogo le go kopana, go no swana le khansele ya mohlakanelwa e dira lehono, gomme ba tlile godimo le potšišo. “Eya godimo. Morena o na le wena, ka gore naga yela ka therešo ke ya rena. Gomme kgoromeletša Basiria ka ntle ga mola, goba

Bafilisita. Ba kgoromeletše ntle, gobane naga ke ya rena.” Seo se kwagala gabotse kudu. Le a bona?

<sup>179</sup> Eupša, efela, tlase ka pelong ya Josafate, se be se sa kwagale gabotse. O rile, “Ke a tseba o ne makgolonne ba ba hlahlilwego gabotse badiredi ba mohlakanelwa kua. Gomme bohle ke ba molomo wa lehlabula, go fihla ebile ba dirile para ya dinaka tša tshipi gomme ba re, ‘GO RIALO MORENA.’ Eupša a re ka kgona go hwetša yo motee yo mongwe?”

<sup>180</sup> O rile, “Se leseng kgoši a bolela bjalo,” radipolitiki o rile, “Se leseng kgoši a bolela bjalo, ka gobane banna ba ke banna ba ba hlahlilwego. Ke ba hlahlile, nnamong.” Yeo ke yona. Le a bona? Yeo ke yona. “Ke hlahlile banna ba. Eupša, go ne yo motee gape, eupša ke mo hloile.” Le a bona? O rile, “Yoo ke Mika, morwa wa Jamila, eupša,” o rile, “ke mo hloile. Ga se selo eupša legwaragwara magareng ga bona. Ka mehla o a ba tlhatlhamolla. Ka mehla o mpotša gore ke a foša. Lebelela mmušo wa ka.” Ya, o lebelele, lebelela tlhakahlakano ye o bego o le ka go yona.

<sup>181</sup> Lebelela kereke ya gago ya leina, lehono, “E ne sebopego sa bomodimo eupša e gana maatla a bjona.” Le a bona? Oo, o ka no ba milione go feta, le sekete go feta, le banna ba ba hlahlilwego bokaone kudu, eupša o mo kae ka Moyeng? Maatla a gago a kae, a bego a le ka go Simisone, ge a be a eme kua, bjalo ka ge ke boletše letšatši le lengwe? Ka sebopego sohle se segolo sa gagwe kua, le hlale ye nngwe le ye nngwe ka kua, eupša go se Bophelo ka go sona. Moya o be a mo tlogetše. O be a se ne thušo. Segotlane se sennyane se mo hlhla tikologong; mahlo a go fofala, ka baka la mosadi tsoko. Go swana le ka mo kereke e lego, lehono, e hlhliwa tikologong ke dipolitiki, dipišopo, bagolo, le mehuta yohle ya dilo. Banna ba goga mahlaka, go hwetša se sengwe ka go kefa ya bona, le se sengwe le sengwe. Re kae? Kafao ge re etla go lefelo le . . .

<sup>182</sup> Ba ile ba roma gomme ba tliša Jamila, goba mo . . . e sego Jamila; eupša Mika, morwa wa Jamila. Ba roma le go mo tliša. Gomme o profetile le go ba botša gore Ahaba o be a tla bolawa ge a be a ka ya godimo kua.

<sup>183</sup> Gomme pišopomogolo yola a mo gitla ka molomong. O be a botega ka yona. O rile, “Moya wa Modimo o ile kae ge O ntlogetše?”

O rile, “O tla bona.” Uh-huh. Uh-huh.

<sup>184</sup> O rile, “Mmeeng ka kgolegong. Mmeeng ka kgolegong ya ka garegare. Mo fepeng ka borotho bja mahloko, le meetse a mahloko. Gomme ge ke boa morago ka khutšo,” o rile, “ke tla šomana le moisa yo.”

<sup>185</sup> Gomme, Jamila, ka go tseba gore o be a lokile le Modimo! Gobaneng? Pono ya gagwe e be e bapela le Lentšu. O be a le moprofeta. Gomme moya wa gagwe le pono ya gagwe e be e le

tlwa le moprofeta, Eliya. O rile, “Ge o ka boa, le neng, gona Modimo ga se a bolela le nna.”

186 Bjale, ke rile go moisa yo, “E be e le nnete, moo khansele ya mohlakanelwa ya banna ba makgolonne ba bego ba hlaotšwe e dutše mmogo, e hlaotšwe ke banna, goba legwaragwaga le tee le lennyane le hlaotšwe ke Modimo?”

“Gabotse,” o rile, “gabotse, o tla tseba bjang phapano?”

187 Ke rile, “Morago go Polane!” Re tseba bjang go aga moago ntle le ge go le polane?

188 Ge ba ka be ba eme motsotso, le go hwetša gore moprofeta yola, Eliya, o rogakile Ahaba, le go re, “Dimpša di be di tla latswa madi a gagwe.” Gomme di dirile. O be a ka kgona bjang go šegofatša se Modimo a bego a se rogakile?

189 O ka kgona bjang go šegofatša e ka ba eng yeo Modimo a e rogakilego? Tšwela ka ntle ga selo. Eya kgole le sona. Etle ka go Kriste. Amene.

190 Bjale hlokomelang. Eupša, lenaba le tla šišinya. Lenaba le tla ikemišetša selo, la se lokiša, gomme mogopolo wa bohlale o re, “Seo ke nnete!”

191 Moo ke mo ngwanešu yo bohlokwa yo a bego a le gona. Monna yo, o rile, “Go lebega o ka re. . . Lebelela mo. O a tseba, gore, ge rena bohle re ka ba mmogo, bjalo ka kereke e tee, a ga o nagane re tla ba kaone kudu go feta go šwalalana ka tsela ye re lego bjale?”

192 A seo ga se kwagale go hlaka, ge Maprotestant ohle le Makatoliki ba ka kgona go tla mmogo go lefelo la go swana? “Eupša babedi ba ka kgona go sepela mmogo bjang ntle le ge ba ka dumelelana?” Le ka kgona bjang, ge sehlopha se tee *mo* se sa dumele go phodišo, se *sengwe* se re ba a dumela, yo *mongwe* o e bea go nako ye nngwe morago? Ba bangwe ebile ga ba dumele Beibele. Gomme bea tšeo mmogo, o na le eng? Modimo ga se mothomi wa kgakanego.

193 Pele Modimo a be a ka kgona go bea Kereke ya Gagwe ka lenaneo, ba letile matšatši a lesome le mašego, go fihla bohle ba eba “ka lefelong le tee, ka mmero o tee.” Gomme fao go tšile Moya wo Mokgethwa bakeng sa boetapele, e sego khansele tsoko ya mohlakanelwa. Le a bona? Ke a holofela le swara se. Hlokomelang.

194 Yoo ke mosedumele, mohlokapotego go Lentšu la Modimo, yo a sa hlokomelego se Lentšu le se bolelago, eupša o hlokomela go fa mabaka ga gago mong. Seo ke se Efa a se dirilego, ka lefelong la pele. O itshamile godimo ga go fa mabaka ga gagwe.

195 Sathane o rile, “Bjale, lebelela mo. A ga e hlake? Ke a tseba Lentšu le bolela *Seo*. Eupša, ema motsotso, a ga e hlake gore—gore o tla ba kaone kudu ge o tseba go loka le go fošagala?”

“Gobaneng, ee.” Ka gona o e tšere. Le a bona? Nnete.

<sup>196</sup> Yeo ke tsela le go fa mabaka. Bjale, gosedumele ka mehla go tla ya go feng mabaka, eupša tumelo e ka se go kgwathe.

<sup>197</sup> A go be go ka se hlake go tatawešu; yo go tšwa go yena e lego tatago tumelo ya rena, Abraham, yo re lego bana ba gagwe ka “ka go Kriste.” A go be go ka se hlake gore mosadi wa mengwaga ye masometshela tlhano bogolo, gomme o be a phetše le yena, gohle ge e sa le a be a le mosetsana, o be a sa kgone go ba le lesea? Gomme ge a be a le mengwaga ye lekgolo bogolo, goba masomesenyane, gomme yena lekgolo, gomme go sa fele go se lesea. A go be go ka se be lebaka, sehlopha tsoko se segolo sa dingaka le saense sa fa Sarah tlhahlobo? Sa re, “Gobaneng, popelo ya gagwe e omile. Ditšhika tša maswi di omile, mengwaga ye masomenne ya go feta. Pelo ya gagwe, mengwaga yeo, a ka se kgone go ya ka go lešoko.” Gobaneng, e no ba mabaka.

<sup>198</sup> Eupša Abraham o a ganne. “A se ke a tekateka go tshepišo ya Modimo, ka gosedumele. Kgahlanong le go fa mabaka, a se tekateke go tshepišo ya Modimo, go sa kgathale e be e le eng. Kagore o—o tšere Modimo go ba wa go kgona go dira se sengwe le se sengwe A rile O tla se dira.”

<sup>199</sup> Bjale, bana ba Abraham ba kae mosong wo? Lena badiredi le boifago, le boifa, borotho bja lena le meetse, mo mokgotheng, ge le tlogela Babilonia yeo. Tumelo ya lena e kae? Dafida o rile, “Nkile ka ba moswa, gomme bjale ke tšofetše. Ga se ka ke ka tsoge ka bona moloki a tlogetšwe, goba Peu ya Gagwe e kgopela borotho.” Le se ke la boifa. Dulang therešo go Kriste.

<sup>200</sup> Eupša gosedumele go tla swara lebaka. Seo ke se go se dirilego. Bjale le a e hwetša? Gosedumele go itshama ka go mabaka, dilo tša letšatši la bjale. Tumelo e ka se e dire.

<sup>201</sup> Tumelo e lebelela go Lentšu. Eupša tumelo e ipea yonamong godimo ga Leswika la go se šuthe, Lentšu la Modimo la Gosafelego. Amene. Tumelo ga e lebelele go lebaka. Ga ke tshwenyega o kgona go laetša gaka e gore go tla ba kaone. Ge Lentšu le re “aowa,” tumelo e khutša go seo. Leo ke lefelo lekgethwa la go khutša la tumelo.

<sup>202</sup> Ke nyaka go go botšiša wena Molutheran, mosong wo, lena Mabaptist, le wena Mokatoliki, le lena, e ka ba eng le lego, lena batho ba dikereke tša maina go dikologa lefase. O ka kgona bjang go bea tumelo ya gago godimo ga kereke ya gago ya leina, mola e le kgahlanong le Lentšu? O na le mohuta mang wa tumelo? O na le maatla a go fa mabaka, gomme e sego tumelo. “Ka gobane tumelo e tla ka go kwa,” go kwa khansela ya mohlakanelwa? A o ka tsoge. . . O rile, o ka no hwetša yeo ka Almanaka Ya Letšatšilamatswalo La Bahumagadi Ba Batšofe, eupša o ka se tsoge wa e hwetša ka go Lentšu la Modimo.

<sup>203</sup> “Tumelo e tla ka go kwa, gomme go kwa ka Lentšu la Modimo.” Amene. Mpotše monna yo motee a ka kgonago go

bolela eng kapa eng kgahlanong le Leo, gomme a re ke Lentšu la Modimo. Ge, “Magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu lela le ka se ke.”

<sup>204</sup> Tumelo e hwetša Lentšu go ba lefelokgethwa la yona la go khutša. E sepela thwi godimo ga ntlhora ya Leswika lela la Gosafelego, Kriste Jesu, Lentšu, le go robala fase fao le go khutša. A nke diphefo di ngautše. A nke madimo a šikinye. O bolokegile, go ya go ile. O khutša thwi kua godimo ga Lentšu lela. Moo ke mo tumelo, tumelo ya mmapale ya Mokriste, e khutšago. Lefelo la go khutša ke Lentšu, ka gobane e a tseba gore Modimo ka mehla o tla inetefatša Yenamong go ba yo mogolo, godimo ga le lengwe le le lengwe la manaba a Gagwe. Ga go kgathale go lebega gampe bjang, gomme lenaba le tla bjang ka gare, gomme go bonala bjang o ka re o a fenngwa, tumelo e sa no tseba.

<sup>205</sup> Bjale, go lena batho ba go babja, oo, ke rata bjang go gapela ye gae! Ge o swara tumelo yela, gore o ya go fola; a mangwe le a mangwe—a mangwe le a mangwe maemo, se sengwe le se sengwe gape, maswao ohle, dika tšohle di ka šupa gore o a hwa, o ka se tsoge wa šutha! Lefelo la yona la go khutša le ka go lefelokgethwa la Lentšu la Modimo, ge tumelo, ya mmapale e ipa yonamong fao. E se go tumelo ya maitirelo bjale; tumelo. E se go kholofelo; eupša tumelo. Kholofelo e ntle *mo*, go holofela e be e le ka gare. Tumelo e šetše e le ka gare, e lebeletše ntle, le go re, “E diregile.” Le a bona? Yeo ke tumelo. Fao ke mo tumelo e hwetšago lefelo la yona la go khutša, ka gore e a tseba Modimo a ka se tsoge, a tsoge a dumelela lenaba go otlela godimo ga ntlhora ya Gagwe. Yena ga se a tsoge. Tumelo e tseba seo, kafafo, ga go kgathale selo se be se lebega eng.

Noage o tsebile areka e be e tla phaphamala. Le a bona? Nnete e dirile.

Daniele o tsebile gore Modimo o be a tla kgona go tswalela molomo wa ditau.

Bana ba Bahebere ba tseba gore Modimo o be a ka kgona go emiša mollo.

<sup>206</sup> Jesu o tsebile gore Modimo o be a tla kgona go Mo tsošetša godimo gape, gobane Lentšu le rile, “Nka se tlogele soulo ya Gagwe ka heleng, ebile Nka se tlogele Mokgethwa wa Ka yo Motee go bona go bola.” O tsebile go bola go tsena ka gare ka go diiri tše masomešupa pedi. O rile, “Mo matšatšing a mararo Ke tla tsogela godimo gape.” Le a bona? E tšere lefelo la yona la go khutša la Gosafelego ka go lefelokgethwa la Lentšu la Modimo, gomme moo e eme.

<sup>207</sup> Go fa mabaka go tla leka bokaone bja gona go lemoga, “Gabotse, tshepedišo *ye* e tlemege go ba ye kaone. *Ye* ke Yeo.” E lebega bokaone ka gobane e lebeletše ka monagano wa bohlaale. O ka netefatša go fa mabaka.

208 Eupša o ka se kgone go netefatša tumelo. Gobane, ge o ka kgona go e netefatša, ga e sa le tumelo. Eupša tumelo e tseba feela Lentšu le tshepišo, gomme e lebela go selo se o sa se bonego. “Tumelo ke kgonthe ye e tiilego ya dilo tše di holofetšwego, bohlatse bja dilo tše di sa bonwego.” O ka se kgone go fa mabaka. Nka se kgone go netefatša ka fao e tla dirwago. Ga ke tsebe eya go dirwa bjang. Ga ke e tsebe, eupša ke a e dumela. Ke a tseba gore go bjalo, ka gobane Modimo o boletše bjalo. Yeo e rarologile.

209 Ke lebaka leo ke tsebagore Ye ke nnete. Ke a tseba Lentšu ke nnete. Ke a tseba Molaetša ke nnete, gobane O ka go Lentšu. Gomme ke bona Modimo wa go phela a sepela magareng ga Lona, go netefatša. Re ka mo go khudugo, therešo ka nnete.

210 Ebile le lehu lonamong le ka se kgone go šikinya tumelo. Banna ba no ema thwi ka lehung, ka go . . . thwi ka sefahlegong sa lehu, gomme ba goelela phenyo ya tsogo. Paulo, “O lehu, lebola la gago le kae? Lebitla, phenyo ya gago e kae?” Le a bona? “Ka gobane, Kriste o tsogetše godimo, gomme bao ba lego ka go Kriste ba tla tla pele le Yena ka go Tleng ga Gagwe.” Le a bona? O ka se kgone go e fetola. Ya.

211 Tumelo e dira Lentšu la Modimo lefelokgethwa la yona la khutšo ya yona ya Gosafelego. E robotše ka go Lentšu la Modimo. Hlokomelang, gape.

212 Bjale, re sa no ba le botelele nthatha kudu, e ka ba metsotso ye masomepedi tlhano, ge le—ge le sa tshwenyega. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke—ke nyaka go išapele theipi ye, motsotso feela.

213 Hlokomelang kgoši, kgoši yela ye mpsha e tsogilego godimo, ye e bego e sa tsebe Josefa. Tshepedišo ya gagwe ya pele e be e le eng, go fediša maatla a Israele? E bile ka bana ba bona. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O lekile go fediša bana ba bona. Bjale theetšang sekgauswi. Diabolo wa go swana, ka sebopego sa go fapana sa bogoš, o lekile go fediša Morwa a nnoši wa Modimo. Le a bona? “Go fediša bana, pele, pele ba thoma.” Diabolo ke setswerere ka kgonthe, nonyana ya bohla. O tseba mkgwa wa go itia selo pele se ka thoma. O a o tseba. Le a bona?

214 Gomme selo se nnoši o ka tsogego wa kgona go dira, go mo itia, ke go tshabela go Kriste, gomme ikokobetše wenamong le go Mo dumelela go go etapele. Le a bona? O ka se tsoge wa e dira ka tsela e ka ba efe ye nngwe. Maatla a gago a bohla a ka se tsoge a e dira. O swanetše go e dumela. E no tshabela go Yena. Yena ke Modiši. Ga se taba ya dinku go rakela phiri kgole. Ke taba ya modiši. Eupša nku e swanetše go dula le modiši, gore e dule e bolokegile. Leo ke lefelo la ka la polokego, ke ka go Kriste; gomme Kriste ke Lentšu. Leo ke lefelo la polokego.

215 Hlokomelang. Diabolo, ka sebopego sa—sa Ramasese, kgoši, selo sa pele a se dirilego e bile go fediša bana, ka lehu la tlhago. Gomme ka pejana ge Morwa wa Modimo a tswetšwe. . .



O tlogile go tšwa Egepeta, gobane Modimo o fedišitše Egepeta, o e rogakile. Ga se ya tsoge ya tla morago, ge e sa le. Ka gona o be a le ka Roma; Sathane o šuthišeditše setulo sa gagwe—sa gagwe godimo ka Roma. Gomme selo sa pele Roma e se dirilego, go e fediša yohle, go hwetša, go ba le nnete; diabololo, ka go tshepedišo yela ya Roma, o lekile go fediša (eng?) Morwa wa Modimo, sa go thoma. Diabololo wa go swana!

216 Gomme, lehono, o dirile selo sa go swana, ka tlase ga leswao la moya bjale, bodumedi, go bolela Bokriste, le go tšea basetsana ba rena le go ba nyadiša go bašemane ba Katoliki, le go ba dira go godiša bana ba bona Katoliki, go kgaola maatla a lehlakore le lengwe. Šeleo letimone la lena. Soo diabololo wa lena o dutše godimo ga dithaba tše šupa, o apere mefapahlogo ye meraro, go no thelela le go hlalefa, setswerere, bohlale boka sephente; peu ya sephente, bana ba gagwe, go šomiša meragelo ya go swana ya bohlale. Lebelelang.

217 Kagona ba bolaya bana, ka go makga a mangwe a mabedi. Ba bolaya bana ka eng? Makga a mabedi. Bjale elelwang, hlokomelang a mabedi ale, gomme kagona tharo. Le a bona? O bolaile bana, makga a mabedi a pele, ka lehu la tlhago. Gomme lekga le la mafelelo, o tšea bana gomme o ba bolaya ka lehu la semoya, go nyala, go nyalelana.

218 A Daniele ga se a bolela selo sa go swana, ka go mmušo wo wa tshipi le letsopa, gore ba tla tswakanya dipeu, go leka go kgaola maatla a batho ba bangwe? Gomme seo ke se ba se dirago, go fihla ba hwetša selo bjale. Ba ne mopresitente ka gare. Bjale, selo sa go latela o swanetšego go se dira, ke go bea—ke go bea mokhadinale ka gare. Go bea kabinete yohle ka gare, gomme morago o ya go dira eng?

219 Selo sa go latela ba se dirago, ba tšea tšhelete ya bona gomme—gomme ba lefa go tloša sekoloto sa United States, le go e adingwa go tšwa kerekeng, gomme ka gona le rekišitšwe ntle. Ya. Bjale, re a—re a phela lehono, re lefa dikoloto tša rena dišele godimo kua, ka tšhelete ya motšhelo yeo e ka se lefiwego ka gare go fihla mengwaga ye masomenne e fetile. Ga re sa ne tšhelete. Eupša kereke e nayo. A Beibele ga e re, “O hlahlamphetše ka gauta”? Gomme, oo, nna! Eupša le. . .

220 Yeo ke tsela ye e dirago, le a bona, go nyadiša barwedi ba lena, barwedi ba nyala barwa ba lena, ba godiša bana ba lena Katoliki, tlwa, go ba bolaya ka lehu la semoya. A Beibele ga se ya bolela, gore, “O tla mo lahlela malaong a bofefase, le go bolaya bana ba gagwe ka lehu la semoya”? Kutollo 17. Le a bona?

221 Ka mehla ke Lentšu. Ga ke tshwenyegge mo o yago, e sa no ba Lentšu. Le swanetše go lekana thwi ka seswantšhong. Ge le sa dire, ga se Lentšu, ga se Lentšu. O ka se kgone go le dira go ya gohle go kgabola Beibele, gona ke phošo.

222 Lebelelang. Nako ye, Modimo o be a hlahlala mohlanka wa Gagwe mošomo wa gagwe. A mo hlahlala, ntle ga mahlo a bona, ntle ga dipeakanyo tša bona, ditshepedišo tša bona. A le a e swara? Ka ntle go tshepedišo ya mokgatlo wa bona, Modimo o be a hlahlala monna morerong wa Gagwe. O nno e lesa go ya pele. A mo tlogela a nyala, gomme a ba le mosadimogatša wa gagwe le bana, ngwana Gerisome. O be a phela bophelo bjo bobotse, a mo šegofatša ntle kua. Eupša, nako yohle, O be a mo dira komana, a mo hlahlala.

223 Modimo le lenaba la Gagwe ba dirile, ka tlhagong nakong yeo, go no swana le ge Modimo le lenaba la Gagwe ba dira ka semoyeng bjale. Ba ba bolaile ka lehu la tlhago; bjale ka lehu la semoya. Le a bona? Modimo o be a dira monna wa tlhago komana, moprofeta wa Gagwe, go ya tlase ka Egepeta. Gomme Sathane o be a dira Ramasese komana, monna wa gagwe wa tlhago, le a bona, a dira monna wa tlhago komana (bakeng sa eng?) go bolaya go tloša, goba go kopanya Baegepeta bohle le Baheberemongo, go ba dira gore ba fele ba sa ba direla.

224 Ke ka baka leo go bothata bjalo go monagano go fa mabaka kgahlanong le tshepedišo ya thuto ye e ka netefatšago dintlha tša yona. Le a bona? Yeo ke nnete. Monagano wa yona ka mehla o tla ya go thuto. Monagano wa bohlale le wa go fa mabaka ebile ga o Le bone.

225 Le bone *Melao ye Lesome* ya Cecil DeMille? Ke a thanka ba bantši ba lena ba dirile. Ga ke dumele go go ya dipontšhong tša diswantšho, selo sohle se. Eupša ke digetše go kereke, gore mang kapa mang yoo, ge ba se ne selo eupša yeo, ba ba bego ba nyaka go e bona, go tla be go lokile ge ba nyaka go e bona, gobaneng, ke be nka se dumelele. . . . Pele, ba bangwe ba baena ba ka be ba ile. Ba tlile, ba mpotša. Ga se ke be tikologong ya e tee lebaka la mengwaga ye mentši. Mafelelong, ke ile tlase mo, ge e be e le ka botseno ka gare mo. Ke e lebeletše. Ke bone se e bego e le sona. Ka gona ke rile go kereke, “Ge le nyaka go ya go bona yeo, go lokile.” E be e le fao. E be e ratega, ye botse.

226 Kafao boradia bjola bja diabolo, kafao a bego a le senokwane ka kua, kafao a—sepeletšego ka kua go bolaya bana bale. Gomme ka fao monagano wa bohlale o e topilego godimo le go e dumela, gobane ba kgonne go e bona! E be e hlakile. Oo, kafao Modimo a bego a le, nako yohle, a hlahlala moprofeta yo! Gomme kafao Egepeta e bego e hlahlala, ka dipolitiki, Ramasese yo, go tšea taolo! Gomme ka gona phenkgišano ye kgolo e tlile, letšatši le lengwe, gare ga maatla a bohlale le a semoya. Gomme Ramasese, ka medimo yohle ya gagwe, o be a eme ntle kua gomme a tšhela meetse ka gare, go—go šegofatša modimo wa Nile. Modimo a mo ratha, gomme madi a ela go tšwa go yena. O be a . . . Oo, ke—ke naganne go be go ratha, le a bona, go bona se se diregilego. Oo!

227 Bjale šetšang. Bohlale ka mehla bo tla ya go feng mabaka. Gomme bo ka se bone lehlakore la semoya, gobane ke bohlale. Oo, ebile bo ka se kgone nako e ka ba efe ye nngwe! Ba ka se kgone go le bona bjale.

228 Ga se ba kgona go le bona ka matsatšing a Eliya. Moprofeta yo wa go tšofala wa sefahlego sa tšhitšhiboya a ka kgona bjang. . .

Modimo a ntebalele go bolela selo se sebjalo ka seo. Eupša ke—ke foša go dira. . . Gomme Modimo o a tseba ke leka go dira—go e dira go nyefola ka mo nka kgonago, gore le kgone go bona mo—mo Moya wa Modimo.

229 Boka Paulo a rile, “Ga se ka tsoge ka tla go lena, ke bolela mantšu a go gokagoketša le bohlale, ka gobane menagano ye lena e tla tsekellela kgole go ya go bohlale. Eupša ke tlile ka maatla a Moya wo Mokgethwa, gore ya lena—gore ya lena—ya lena—kholofelo ya lena le tshepo di tla khutša, e sego ka go bohlale bja motho, eupša ka go maatla a tsogo a Jesu Kriste.”

230 Ke ka baka leo ke dirago ye nyefolo kudu, ka go bitša yo mogolo, moprofeta wa bomodimo, “ka sefahlego sa tšhitšhiboya.” Gobane, o swanetše go be a be a le se—se selo sa go lebega go šiiša kudu, go ema godimo, lehlakoreng la moprista wa go apara botse, le go ipitša yenamong monna wa Modimo.

231 Mo lebelele. O be o ka kgona go bona bokgethwa bja moprista yola, ka go monagano wa bohlale. O be o ka kgona go bona ntlatlana godimo ga hlogo ya gagwe, le go retologa go dikologa. . . le efete e robetše godimo ga sefega sa gagwe *mo*. O be o ka kgona go bona oli ya go tlotša, ya tlhago, godimo ga maledu a gagwe, e kitima go theoga merumo ya sekhethe sa gagwe. O be o ka kgona go bona mello ya sehlabelo e tuka, le ditirelo tšohle ka lenaneo. Bjale, seo ke se monagano wa tlhago o ka bego o ile go sona.

232 Seo ke se ba lekago go se dira lehono, leihlo, keiti go ya go soulo. Eupša, le a bona, leihlo la semoya morago ka go leihlo lela!

233 Ba lebeletše go mokgalabje yo wa go lebega bjalo ka tšhitšhiboya a eme kua, meriri godimo ga sefega sa gagwe; gomme se segolo, seripa se segolo sa mokgopha wa nku se phoheditšwe go mo dikologa, mokgopha, o tlemilwe godimo ga matheka a gagwe, ka, go molaleng dinao tša go ponoka, matsogo a mannyane a go šwašwaela, nama e lekeletše fase ka tsela *ye*; gomme a mašweu, maledu a go ela gohlegohle sefahlegong sa gagwe; le lepara la nkgopo ka seatleng sa gagwe, a eme kua. Eupša leihlo la semoya le be le kgona go bona maatla a Modimo a sepelela ntle kua, ka gobane e be e le tlwa le Lentšu. E sego se bohlale bo se bonago; se leihlo la semoya le se bonago!

234 Gomme le—le leihlo la tlhago, lehono, le bona kereke ya matsaka, kopanelo le meyara wa toropokgolo, goba—goba eng gape, ka go mekgatlo ye ya dikereke tša maina. Gomme ba šitwa

go bona maatla a Moya wo Mokgethwa, ge O kgona go tsoša bahu le go fodiša balwetši. Gomme—gomme—gomme kafao. . . Le a bona? Ba—ba a lebelela, gomme ba bogela Hollywood, gomme ba bogela batho mokgotheng.

<sup>235</sup> Basadi, lehono, ba a nagana, “Gabotse, mosadi *yo*, Susie, ke wa kereke. O kotile moriri wa gagwe. O apara meikapo. Yo mongwe le yo mongwe ka toropong o a mo rata.”

<sup>236</sup> Ke makala ka Legodimo? Le a bona? Ge e le kgahlanong le Lentšu, Modimo a ka se e dumelele. O—O tla be a dumelela kgahlanong le Yenamong. O tla be a gana Lentšu la Gagwe Mong. Gomme a go tsebje, Modimo a ka se tsoge a dira seo, le ge magodimo le lefase di feta. Basadi ba moriri wa go kotwa ke thogako, sefahlegong sa Modimo, goba mosadi yo a ka aparago seaparo sa go swana le monna. Le a bona? Leihlo la semoya le a Le swara; ba phelela bakeng sa Morago ga fa. Monagano wa tlhago o phela go fa mabaka dilo tša nama tša letšatši.

<sup>237</sup> Hlokomelang bjale, Modimo o dira se, gomme efela batho ba be ba sa se tsebe. Monagano wa nama o be o eya le go fa mabaka. Modimo bjale o bitša khudugo ya semoya. Moo A biditšego khudugo ya tlhago bakeng sa batho ba Gagwe, O bitša khudugo ya semoya lehono, go (eng ya Gagwe?) Bakgethiwa ba Gagwe, feela go Bakgethiwa ba Gagwe.

<sup>238</sup> Bjale, Egepeta ga se ya kgona go bona Israele e rereša, le ge madi a kwana godimo ga mojako le kota ya dijakwana, le dilo tše di be go di direga.

<sup>239</sup> Gomme Modimo tlase kua, a sepela ka go moprofeta yo, le go tšea lentšu la monna. A nke a eme godimo kua, gomme a tšee le—le lepara le a bego a ikokotletše go lona, gomme a fihle go lebanya bohlabela, le go re, “Fao a go be dintšhi, le go bobola godimo ga Baegepeta.” A sepelela morago kua.

Gomme yo mongwe le yo mongwe o rile, “Ga se gwa direga selo. Ga se gwa direga selo.”

<sup>240</sup> Eupša lebakana le lennyane feela, ntšhi e tee e tala ya kgale e swanetše e thomile go dikologa tikologong. Morago ga lebakana, go a kgonega di be di le boima bja diponto tše pedi go sekwere jarata, moo monna a boletšego tlhologo ba gona.

<sup>241</sup> Mo go be go le Ramasese wa go hlalefa a eme kua, a bego a le kgahlanong; monna wa bodumedi kudu, gomme kgahlanong le Moya wa Modimo wa go phela. Gomme monagano wa tlhago o be o kgona feela go bona Ramasese. Eupša monagano wa semoya o bone tshepišo, le go e bona e etla go phethega.

<sup>242</sup> Gabotse, ge Joshua le Kalebe ba kgonne go bitša Baamaleka bale, le Bahefe, le Bajebusi, moo o ka rego ba be ba se fao, efela a mabedi, goba a mararo goba a mane makga bogolo bja bona. Gomme monagano wa tlhago, mo Kadese barnea, ge ditlhodi di ile mošola, ba rile, “Aa, re ka se kgone go e dira. Re. . . Ke

ba—ke ba bantši kudu. Gabotse, re bjalo ka—re bjalo ka ditšie, lehlakoreng la bona.”

<sup>243</sup> Eupša Kalebe le Joshua ba bone tshepišo ya Modimo, ba rile, “Re feta le go kgona go e dira.” Gobaneng? Ba be ba lebeletše, “Modimo o rile, ‘Ke le fa naga.’” Le a bona? Monagano wa nama ga o e hwetše. Monagano wa semoya o a e topa.

<sup>244</sup> Gomme gobaneng? Ke nyaka go le botšiša se sengwe. Gobaneng Baegepeta ba se ba kgona go bona dilo tše? Ka gobane ba be ba se ba kgethiwa. Modimo o boditše Abraham pele e be e ka direga. E hwetšeng, lena kereke ya go robala! Modimo o boditše Abraham pele e be e ka direga, “Peu ya gago e tla diilela ka—ka Egepeta, lebaka la mengwaga ye makgolonne, gomme Ke tla ba ntšhetša ntle.” Ke lebaka leo ba e bonego, gobane ba be ba kgethetšwe go e bona. Ke bona kgetho. Israele e be e kgethetšwe go bona leswao la Modimo, gomme ba ile ka ntle ga Egepeta moo basedumele ba senyegilego.

<sup>245</sup> Gomme, lehono, Modimo o bitša Bakgethiwa ba Gagwe, Peu ya semoya ya Abraham, ka tumelo ye a bilego le yona ka go Lentšu la Modimo. A ga le bone Peu ya semoya, lehono? [Phuthego e re “Amene.”—Mor.] Yeo ga e bone kereke ya bohlae. E bona Lentšu. Gomme Yona e bitšwa go tšwa go dikereke tše kgolo tšeo tša maina, go ya ka Bogoneng bja Jesu Kriste. Amene. A yeo e be e hlakile? Le e hweditše? [“Amene.”] Go lokile. Re tla ya kgojana. Bakgethiwa, feela!

Ngaka D.L.Ph., ga se ba tsoge ba Le bona. Ba be ba se ba kgethiwa.

<sup>246</sup> Gomme, elelwang, kgetho ye, e a tla bjale, e no se ye go setšhaba se sengwe, e ya go Letago, moo maina a bona a bego a ngwadilwe Pukung ya Kwana ya Bophelo. E sego ka tlase ga tlhago, kwana phoofolo ye nnyane yeo e ntšheditšego Israele ntle, moo ba bego ba ka kgona go kgeloga go tloga fao le go ya morago. Eupša, ye e ka se kgone. Ye ke ka tlase ga Madi a Kwana ya Modimo ye ya go bolawa pele ga motheo wa lefase. Gomme maina a bona a beilwe Pukung ya Kwana ya Bophelo pele ga motheo wa lefase. Gomme ba ka kua, bakgethiwa. Gomme ge Seetša sela se phadima godimo ga bona, ka mokgwa wo, wona maboto a dikereke tša maina a wa go tloga go bona, gomme šeba ba a tla. “Tšwelang ntle go tšwa magareng ga bona,” go boletše Moya wo Mokgethwa ka mo matšatšing a a mafelelo. “Le se sware dilo tša bona tša ditšhila. Ke tla ba Modimo go lena; le tla ba barwa le barwedi go Nna.” Bjale, šetšang.

<sup>247</sup> Israele e be e šeditše. Ba tsebile gore Modimo o be a šoma le bapofeta ba Gagwe. Ba . . . Lentšu le tlile go bona, gomme ba tlile go Le bona. Gomme ba Le bone.

<sup>248</sup> Gomme bjale leswao la bohlae, re a le bona bjale, gore ba dumela go mekgatlo ya bona. Ba sa le ka go dithutotumelo tša bona. Efela ba . . .

249 Boka Bileama a be a le, yo a tllilego ntlhoreng ya thaba, moo Israele e bego e le gona. Fao go be go le Israele, e sego setšhaba, e be e no ba batho ba phaphametše go dikologa, gomme ba be ba le molato. Gomme Moaba, ngwanabo, bohlale, monna wa go kgatlofala, o tllile godimo ntlhoreng ya thaba, le pišopo goba moprofa ya go bego ba ne nae, gomme ba bea aletara godimo, gomme ba neela sehlabelo sa go swana. Eupša o šitilwe go bona Pilara ya Mollo le Leswika le le iteilwego magareng ga Israele.

250 Kafao go bjalo lehono. Monagano wa bohlale o be o lebeletše motsebalegi a eme kua. Ba šitilwe go bona Leswika le le iteilwego. Ebile le pišopo, yenamong, o šitilwe go bona maatla a Moya wo Mokgethwa, kgoeletšo ya Kgoši ka kampeng. Ba šitilwe go a bona.

251 Kafao, ye ke tsela ye go lego gape lehono. Modimo o bitša batho ba Gagwe ba ba kgethilwego, gomme ba kgethiwa bjale. Gomme bjale ba kgethelwa eng? Bakeng sa tsogo. Gomme ke mohuta mang wa leswao A ba laetšago lona? Leswao la tsogo.

252 O be a ba laetša eng nako yeo? Leswao la tlhakodišo, go ba hlakodiša go tšwa ditlamong, leswao la maatla le bego le kgona go tswalela magodimo goba go kgona go fifatša mafaufau.

253 Gomme bjale O laetša maatla a tsogo ya Morwa wa Gagwe a phela magareng ga bona, go ba tsoša go tšwa go lebitla le le serapa sa mabitla se re lego ka go sona, go ya Nageng ye A re tshepišitšego yona. Leswao la tsogo, go bitša go tšwela ka ntle ga Egepete ya semoya le Babilonia ya semoya, go tseba.

254 A nke ke bolele se ka setu bjale, gore le kgone go se swara. Go se dira ka tshepedišo ya go swana ye A dirilego mathomumele, selo sa go swana A se dirago. Go fofatša mahlo a mosedumele; go bula mahlo a modumedi. Gomme hlokomelang dipolitiki di e dira ka lehlakoreng la bohlale, dipolitiki le kereke, dipolitiki le ditšhaba, se sengwe le se sengwe; gomme lehlakore le lengwe le utagetše go tloga go bona, taba ya semoya.

255 Modimo o tšere monna yo motee ka lešokeng, a mo hlahla. Gomme a mo tliša morago, gomme a tšea selo godimo, le go tliša batho ntle. Le bona se ke se bolelago? Yena a ka se kgone go fetola tshepedišo ya Gagwe. Yena ke Modimo. Yena a ka se tsoge a šoma le sehlopha. Yena ga se a ke a tsoge a e dira. Yena o šoma ka motho ka motho; gomme Yena o e dirile, gomme Yena o tla. Gomme Yena o tshepišitše, ebile ka go Maleaki 4, Yena o tla e dira. Yeo ke nnete. Kafao tshepišo ya Gagwe šeo, se Yena a bego a le sona; tshepišo ye Yena a boletšego gore Yena o tla se dira, gomme ke rena ba. A batho, ba go thaba, re swanetšego go ba; go ba fa leswao, ka leswao la Lentšu la Gagwe le le tshepišitšwego, Lentšu le le tshepišitšwego. Yena o tshepišitše Yena o be a tla e dira. Gomme ba . . . “O tla bušetša Tumelo ya batho, dipelo tša batho, morago go Tumelo ya setlogo ya botate ba pentecostal.” Yena o tshepišitše go e dira, go laetša maswao a Gagwe.

256 “Gomme bjalo ka ge go bile ka matsatšing a Sodoma, kafao go tla ba ka go Tleng ga Morwa wa motho.” Ke leswao la mohuta mang dikereke di le bonego ka Sodoma? Kereke ya bohla e bone eng? Bareri ba babedi. Kereke ya semoya e bone eng, mokgethiwa, Abraham le sehlopha sa gagwe? Ba bone Modimo a bonagaditšwe ka mmeleng wa nama, nama ya motho, wa go kgona go hlatha moya le go bolela se Sarah a bego a se bolela ka morago ga Gagwe. “Bjalo ka ge go bile ka matsatšing a Loto, kafao go tla ba bjalo ka go Tleng ga Morwa wa motho.” Re bona Moya wo Mokgethwa magareng ga rena, o dira selo sa go swana, o šoma ka nameng ya motho. Ke iri. Le a bona? Re no ba mo, bagwera. Ke phetho. Khudugo e a kगतlampa.

257 Eupša bjale hlokomelang, Yena o e dirile nako yeo ka eng? Hlokomelang, gomme le bee godimo ga monagano wa lena wa semoya. A nke Moya wo Mokgethwa o no bea godimo kefa ya kgale ya go hloka phapano bjale, le go lebelela kgauswi. Modimo ge a kile a dira sephetho go dira e ka ba eng, tsela e tee, A ka se tsoge a kgone go e fetola.

258 Ka serapeng sa Edene, ge A nyakile go lopolla motho morago go kopanelo, O dirile sephetho: e be e le madi. Ba lekile thuto, ba lekile kereke ya leina, ba lekile go e dira ya bosetšhaba, le se sengwe le se sengwe gape, gomme ga se ya tsoge ya šoma. Go lefelo le tee feela mo Modimo a tla tsogego a kopana le motho, leo ke ka tlase ga madi a a tšhologilego, boka go bile ka Edene. Ga se ya tsoge ya fetoga. Lefelo le nnoši Modimo a kopanago, matsatši a Jobo, e bile ka tlase ga kwana ya sehlabelo. Lefelo le nnoši A kopanago ka matsatšing a Israele, ka tlase ga kwana ya sehlabelo; boka A dirile ka serapeng sa Edene, ka tlase ga kwana ya sehlabelo.

259 Lefelo le nnoši A kopanago lehono, ga se ka dikerekeng tša maina; di a ngangana le go baka magareng ga seng sa tšona. E sego ka bokereking; ba sa no dira selo sa go swana. E sego ka dihlafeing; bohle ba hlakahlakane. Eupša ka tlase ga Madi a Kwana, modumedi yo mongwe le yo mongwe a ka kgona go kopana le kopanelo, moo Bophelo bo lego.

260 Modimo o kgethile, ka matsatšing a khudugo. O bileditše sehlopha ntle. Gomme go tšwa go sehlopha seo, ke nyaka le hlokomela se sengwe, O bile feela le ba babedi ba ilego ka nageng ya tšhepišo. O kgethile go ba ntšhetša ka ntle ka eng? Dipolitiki? Mokgatlo? O kgethile moprofeta, ka leswao la ka godimo ga tlhago la Pilara ya Mollo, leo batho ba sego ba le foša. Leo moprofeta a rilego e be e le Therešo. Gomme Modimo o tlile fase, ka go Pilara ya Mollo, gomme a itlhatšela Yenamong, a laetša Lentšu la Gagwe. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Seo ke se A se tlišitšego, khudugo ya Gagwe ya pele. Khudugo ya Gagwe ya bobedi . . .

261 Modimo ka mehla o ya ka ditharo. O phethagetše ka go ditharo. Le tla hlokomela thero ya ka, ka mehla ke ditharo le dišupa. Uh-huh. *Šupa* ke go “felela.” *Ditharo* ke “phethagalo” ya Gagwe. Ya pele, ya Bobedi, le Kgogedi ya Boraro. Gomme, oo, tšohle, se sengwe le se sengwe. Le a bona? Tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, Tate, Morwa, Moya wo Mokge- . . . Se sengwe le se sengwe! Le a bona? Hlokomelang.

262 O dirile eng, khudugo ya pele? O romile moprofeta, a tloditšwe ka Pilara ya Mollo, gomme O bileditše batho ntle. Yeo e bile khudugo ya Gagwe ya pele.

263 Gomme ge nako ya Israele e fedile, O romile gape, Modimo Moprofeta, ka Pilara ya Mollo. Johane o E bone e theoga go tšwa Legodimong boka leeba. Gomme O rile, “Ke ya go Modimo gomme Ke boela go Modimo.”

264 Ka morago ga lehu la Gagwe, poloko le tsogo; Saulo wa Tareso, tseleng ya gagwe go theogela Damaseko, o bone Pilara ya Mollo ya go swana. Gomme yena ka go ba Mohebere, a rutilwe gabotse ka go Lentšu, o rile, “Morena, O Mang?” O tsebile e be e le Morena, Pilara yela ya Mollo. O be a le Mohebere. O rile, “O Mang?”

Gomme O rile, “Ke nna Jesu.”

265 Khudugo ya bobedi, O tlišitše Moprofeta, motlotšwa, e bego e le Morwa wa Gagwe, Modimo Moprofeta. Moshe o rile O be a tla ba Moprofeta; gomme o bile le Pilara ya Mollo, le go dira maswao le dimaka. Gomme Moprofeta yoo wa go swana o boletše, gore, “Mang kapa mang a dumelago ka go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.”

266 Gomme mo O tshepišitše selo sa go swana ka go khudugo ka go matšatši a mafelelo, gomme A ka se kgone go e fetola. Gomme ka netefatšo ya sesaense, ka bohlatse bja Moya, ka mešomo ya Moya, re a e bona lehono, Pilara ya Mollo ye kgolo e sepela magareng ga rena; gomme maswao le dimaka tša tsogo ya Jesu Kriste, di bitša batho go tšwa go bokereki bja leina, go ya ka Bogoneng bja Jesu Kriste, go phela, go ya ka Nageng. Ga go phošo, bagwera. Ga se se ke se bolelago; ke no ba ngwanabolena. Eupša, ke se Modimo a se netefatšago go lena, se e dira go ba Therešo. Pilara ya Mollo ya go swana O e šomišeditše tše dingwe tše pedi, O E tlišitše magareng ga lena lehono, le go E netefatša ka sesaense. Bjalo ka ge le tseba, kgatišobaka ya *Life* e be e E rwele kgwedi ya go feta, godimo kua. Moo . . .

267 Ke ba bakae ba bego ba le mo gomme ba nkwelego ke bolela ka yeo, se se diregilego, pele se be se ka e dira? Ke a nagana, e ka ba yo mongwe le yo mongwe ka kerekeng.

268 Šele yona. Ga ba tsebe gore yohle ke ka eng; borasaense ba leka go. Mang kapa mang o ne seswantšho sa Lona, leletša ka gare, “Leru, dimaele tše masomepedi tshela godimo, ka sebopego sa phiramiti.” Barongwa ba šupa ba emela ka kua, ba



tlišetše morago le go le tlišetša Lentšu la Modimo, ka tlase ga tšhušumetšo. Le le botša diiri tše tšeo le tlogo le go phela ka go tšona. Monagano wa semoya o tla topa seo thwi bjale, le a bona, le go se hwetša. Ke khudugo. Re ya go tloga, le lengwe la matsatši a. Ditebogo di be go Modimo. Elelwang.

Gomme ke tla tswalela, motsotso feela. Ke ne metsotso ye lesome.

269 Hlokomelang Pilara ya Mollo ye e ba bileditšego ntle, go ba etapele go ya nageng ya tshepišo, ka tlase ga tlotšo ya moprofeta. Pilara ya Mollo ye ba bego ba kgona go e lebelela, e ba etilepele go ya nageng ya tshepišo, ka tlase ga moprofeta yo a tloditšwego. Gomme ba be ba mo gana kgafetšakgafetša. Yeo ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Nnete.

270 Bjale, ke a tseba re swanetše go ba le tirelo ya kolobetšo. Ke na le e ka ba matlakala a tshela go fetiša mo, ke a thanka. Eupša ke ya go ema bjale, mo motsotsong feela.

271 E šetšeng. Re mo go biletšeng ntle. “Tšwelang ka ntle ga Babilonia, batho ba Ka,’ go boletše segalontšu sa morongwa.” Ka ntle ga eng? Kgakanego. A Methodist e gabotse, goba Baptist, goba Katoliki? “Tšwelang ka ntle ga yona.” Modimo o a rereša. O tseba bjang? “A nke lentšu la motho yo mongwe le yo mongwe e be maaka, gomme la Ka Therešo. Tšwelang ntle ga yona.” O tseba eng? Pilara ya Mollo ya go swana, Moya wa go tlotša wa go swana, o etapele go ya Nageng ya tshepišo.

272 Hlokomelang, go ba etapele, o ba tlišitše ntle, go ba etapele go ya nageng ya tshepišo; Israele, setšhaba.

273 Gomme Modimo wa go swana, Pilara ya Mollo ya go swana! Yeo e nnoši. . . “Ba bolela gore. . .gore khamera yela. . .” Ge o bala George J. Lacy; e sego nna, bjale. O bala mo George J. Lacy a lekotšego seswantšho sela. Hlogo ya F.B.I., ya ditokomane tša majabajaba a monwana, go ne setatamente sa gagwe fao. “Ba bangwe ba bona ba re, ‘Lense ya go tšweletšwa gabedi.’” Masome a sekete a batho ba E lebeletše, ka mahlo a bona beng. Re eme mo le go E lebelela. Le E lebeletše. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ga se yona. “Ba rile, ‘E be e le bofora bja leihlo.’” Mna. Lacy o rileng? “Leihlo la motšhene la khamera ye le ka se tšee saekholotši.” Uh-huh. E be e se bofora bja leihlo. E fao, Pilara ya Mollo ya go swana.

Morago ba rile, “Oo, gabotse, bjoo e be e le bofora.”

Bjale, dikhamera, tšohle, bakeng sa makgolo a dimaele tša Tucson!

274 Dikgwedi tše tshela pele e direga, re le boditše, ka Moya wo Mokgethwa, ke tla be ke ile kua go topa godimo ditaba. Ka gobane, Mongwalo wa phiramiti o ka ntle, bjalo ka ge ngwanešu a bile le toro, gomme ke le hlatholletše yona. Yeo ke tlhathollo yohle. Bjale, diphiri tšohle tša tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya

Moya wo Mokgethwa, e hlalošitšwe. Bjale go topa dintlha tša go tlemologa tša seo, tšeo di bego di tswaleletšwe ka go Mahuto a Šupa, e sego dikereke tše šupa. Mahuto a šupa a utolla diphiri. Gomme ka gona O butše selo se godimo, ka ntlhoreng, le go hwetša Leswika ka kua, le lešweu, eupša ga se gwa tsoge gwa ngwalwa godimo ga lona. E be e le sephiri.

<sup>275</sup> Eya Tucson; e bolelepele pele e direga. Ema leboa la Tucson, dihlatse di ema mo le yona, ge mothuthupo o etla, wo wa go šikinya dithaba go tloga mabung, o nyakile. Gomme ka nako ya go swana, ntikodiko ya Seetša e be e lekeletše kua ka moyeng, ge saense e be e tšea diswantšho bjale. “Dimaele tše masomepedi tshela godimo,” e ka ba makga a mahlano bokgole bja mouwana goba e ka ba eng e ka kgonago go ba. Gomme ebile ga ba kgone go hwetša ke eng e e dirilego.

<sup>276</sup> “Go tla ba Seetša e ka ba ka nako ya mantšiboa. Tsela ya go ya letagong ka nnete le tla e hwetša,” ge o kgethilwe. Peu yela e wela godimo ga mabu a go oma, goba godimo ga matlapa, E ka se tsoge ya dira selo; tše thata, dipelo tša matlapa tše di nyakago go hloka kgahlego. Eupša ge E ka wela godimo ga wo boleta, wo mobose mobu wa tumelo, E tla tšweleletša Mokriste, wa go enywa dikenywa tša Moya.

<sup>277</sup> Hlokomelang ka fao Modimo a dirilego seo. Bjale O ne Pilara yela ya Mollo ya go swana. Ye e hlatsetšwego.

Yo mongwe o rile, “Gobaneng o sa ye go botša bona borasaense ka Yeo?”

<sup>278</sup> A o nagana ba tla E dumela? “Le se ke la lahlela dipheta tša lena pele ga dikolobe.” Jesu o boletše go se ke. Ga ke ne boeteledipele go e dira, efela go duleng ka toropongkgolo moo ba bego ba e biletša. Ke naganne ke be ke tla ya fase. Moya wo Mokgethwa o rile, “Dula kgole. Ga se ya bona. Eya morago gomme o botše tabarenekele.” Go lokile.

<sup>279</sup> “Gomme go tla tla go phethega. . . Ge se ba se boelago se etla go phethega, gona, elelwang, ke boletše,” Morena o re, “le a bona, pele e direga.” E diregile fao. Theetšang Beibele, Segalontšu sa Modimo se bitša lena ka letšatšing le.

<sup>280</sup> Bjale ke le nyaka le hlokomele. Pilara ye ya Mollo ya go swana e etapele batho gape go ya Nageng ya tšhepišo, Mileniamo. Moo, re hweditše, ka tlase ga tšhušumetšo ya Lehuto le la Boselela, ga se ya ke ya rutwa pele, ka fao lefase le tla hlwekišetšwago Mileniamo. Pilara ya Mollo e ba etapele go ya go Mileniamo.

<sup>281</sup> Gomme hlokomelang Pilara ya Mollo yeo e etilegopele Israele go tšwa ditlhomong, ka go khudugo yela; Pilara ya Mollo, ka tlase ga boetapele bja Modimo. . . Modimo o be a le Mollo, gomme Pilara ya Mollo e nno tlotša moprofeta. Pilara ya Mollo e be e le ya go ema bjalo ka hlatse ya Legodimo gore Moshe o be a bileditšwe ntle.

282 Le elelwa Dathane, bona, ba rile, “Gabotse, re swanetše go thoma mokgatlo. Moshe o, o tšea bontši kudu godimo ga gagomong. O leka go bolela gore ke wena yo mokgethwa o nnoši magareng ga rena. Phuthego yohle ya Morena ke ye kgethwa. O ka tšeela se bjang godimo ga gagomong?”

283 Ka gona Moshe o wele ka sefahlego sa gagwe le go thoma go lla. Modimo o rile, “Ikaroganye wenamong go tloga go yena. Ke tla no bula lefase le go mo metsša.” Sekai. Go kgonega bjang. . . Moshe o ba boditše gore o be a ba botša se Modimo a se boletšego, Modimo o Le hlatsetše go ba Therešo.

284 Ebile le Miriamo, moprofetagadi yenamong, le Arone, ba segile Moshe, ka go nyala mosetsana yola wa Moetopia, ba dira metlae ka yena. Gomme Modimo a befelwa; go bolela kgahlanong le mohlanka wa Gagwe. O dirile eng? O ba bileditše ntle mojakong wa tabarenekele. Gomme Miriamo, efela, o be a le moprofetagadi. Eupša Moshe o be a feta moprofeťa, a feta moprofeťa. O rile, “A ga le boife Modimo? Ge go le moprofeťa magareng ga lena, Nna Morena ke tla bolela le yena ka dipono, le go dira Nnamong go tsebja go yena ka ditoro, eupša,” o rile, “e sego Moshe.” O rile, “A ga le boife Modimo?” Gomme o—o be a le seripa go hwa ka lephera, motsotso woo. Le tseba seo.

285 A ga se A bolela, “Johane Mokolobetši. A le ile ntle go bona moprofeťa? Ee, go feta moprofeťa”? Gobane? Gobaneng a be a feta moprofeťa? O be a le motseta wa Kgwerano, areka ye e hlakantšego mabaka a mabedi ao mmogo.

286 Gomme lehono, se. . .se re nago naso magareng ga rena, Moya wo Mokgethwa wo mogolo wo, o feta moprofeťa. Ke Modimo a bonagaditšwe magareng ga rena, ka Lentšu la Gagwe go e netefatša. Go dira go feta moprofeťa, makga a sekete go feta ka mo baprofeťa ba dirago.

287 Eliya, yo mongwe wa baprofeťa ba bagologolo ba lebaka, o dirile feela dilo tše nne ka godimo ga tlhago, ka go bophelo bjohle ba gagwe bja mengwaga ye masomeseswai le metšo. Gomme Elisa, ka karolo gabedi, o dirile ye seswai.

288 Gomme re bona dikete atiša ka dikete, ka mahlo a rena beng, go lebelela Morongwa wa Morena, ka go Pilara ya Mollo. Diphatišišo tša saense, di e tšea go ya lefaseng, ba tseba gore ba ya go ahlolwa ka Yona. Kwana yela e dirile eng, Morongwa yola wa Morena, e bego e le Kriste? A le a e dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

289 Mokgethwa Johane 6. Bohle ba be ba enwa meetse a, gomme ba ne nako ye kgolo ba thabile. O rile, “Ke nna Borotho bja Bophelo bjo bo tlilego go tšwa go Modimo go tšwa Legodimong. Ke nna Leswika lela le bego le le ka lešokeng.”

290 Ba rile, “Bjale re a tseba O a gafa. O a—O a gafa. O—O ne diabololo godimo ga Gago. O Monna wa segafa, wa go ba le diabololo.” Le a tseba, batho ba hwetša moya godimo

ga bona, nako ye nngwe ba ba le mahlahla kudu, bodumedi. Ba rile, “O—O diabololo. O ne diabololo go Wena. O Mosamaria, gomme O ne diabololo go Wena.” Ba rile, “Gomme mo, ebile ga O fete mengwaga ye masometlhano bogolo, gomme O re o ‘bone Abraham?’”

<sup>291</sup> Ke kgona go Mmona a gatela morago dikgato tše mmalwa. O rile, “KE NNA KE LEGO GONA. Pele Abraham a be a le, KE NNA.” Woo e be e le Mollo wo o tukago, Pilara yela ya Mollo ka sethokgweng.

<sup>292</sup> Ge A hwile, gomme a tsogile ka letšatši la boraro, gomme Soulo o kopane le Yena tseleng go theoga, O be a le morago ga Pilara yela ya Mollo. O rile, “Ke tšwa go Modimo, gomme Ke ya go Modimo.”

<sup>293</sup> Ge Petro a be a le ka kgolegong, Pilara yela ya Mollo e tlile ka gare, ya bula mabati le go mo ntšhetša ka ntle. Yeo ke nnete.

Pilara yela ya Mollo e ba etetšepele go ya kae?

<sup>294</sup> Bjale, eelwa, Moshe o be a se Pilara ya Mollo. O be a le moetapele yo a tloditšwego, ka tlase ga Pilara yela ya Mollo, gomme Pilara ya Mollo e be e no hlatsela Molaetša wa gagwe ka maswao le dimaka.

<sup>295</sup> Gomme Pilara yela ya Mollo e ba etilepele go ya nageng ye Modimo a ba tshepišitšego yona, moo Yena, Yenamong, a bego a tla dirwa nama magareng ga bona, letšatši le lengwe. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ba dirile eng? Ba popodumile le go menekana, le se sengwe le se sengwe gape, go laetša e be e le ka tlase ga kwana ya mehleng.

<sup>296</sup> Eupša nako ye (letago go Modimo), Pilara ye re e bonago magareng ga rena, Pilara ya Mollo e tla re etapele go ya Mileniamong, moo A tla boelago go batho ba Gagwe ka go pušo ye kgolo yela ya Mileniamo ka morago ga khudugo ye, mo re tla phelago ka Gosafelego le Yena. Ka mehla O ne Lentšu la Tate, ka mehla o netefatša gore Le a rereša.

<sup>297</sup> Re ka go khudugo. Gomme go tloga, le go tima ditheipi mo nakwaneng. Oo, bagwera ba ka, banešu ba ka, bobedi ba ba lego gona le ba ba tla kwago ditheipi, a nke ke . . . bjalo ka ngwaneno le modudi wa Mmušo wa Modimo. Etlang ntle, ka go khudugo ye, ka gore bohle ba šetšego morago ba tla rwala leswao la sebata. Tšwelang ka ntle ga Babilonia. Tšwelang ka ntle ga kgakanego ye. Tšwelang ka ntle ga ditshepedišo tše, gomme le direle Modimo wa go phela. A nke . . .

<sup>298</sup> Morongwa yo mogolo yo wa Kgwerano! “Jesu Kriste, ka sebopego sa Modimo, ga se a nagana ke go pata, eupša a tla go lekana le Modimo.” Bjale Ke Pilara ya Mollo, ka sebopego sa go swana se A bego a le morago kua, a tliša khudugo ya pele, a tliša khudugo ya bobedi, gomme šo O ne khudugo ya boraro.

299 Khudugo ya pele, O dirile eng? O ba ntšheditše ka ntle ga naga ya tlhago, go ya go naga ya tlhago.

300 Khudugo ya bobedi, O ba ntšheditše ka ntle ga seemo sa moya, go ya ka go kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.

301 Bjale o ba tliša go tšwa go kolobetšo ya semoya ya Moya wo Mokgethwa, thwi morago go ya ka go Naga ya Gosafelego ya Mileniamo le Moragogafa go gogolo. Pilara ya Mollo ya go swana, ka tshepedišo ye e tloditšwego ya go swana, Modimo wa go swana a dira dilo tša go swana! Gomme Lentšu la go swana, le boletše ya pele, le boletše ya bobedi. Lentšu la go swana, le boletšego ya bobedi, le boletše ya boraro, gomme mo re E bona magareng ga rena.

302 Tšwela ntle. Oo! Tšwelang ntle ga tlhakahlakano ye. Etlang go Modimo wa go phela. Etlang go Lentšu. “Gomme Lentšu le dirilwe nama le go dula magareng ga rena.” Gomme bjale O ka gare ga nama ya rena, o dula magareng ga rena. Tšwelang ntle gomme le direle Modimo wa go phela.

303 Ge re inamišitše dihlogo tša rena. [Ngwanešu o bolela ka leleme le lengwe. Ngwanešu yo mongwe o fa tlhathollo—Mor.]

304 Ka dihlogo tša lena di inamile. Go tšwa matebong a soulo ya gago, go tšwa matebong a tšohle di lego ka go wena, a o rata go elelwa go... O komana go emiša dilo tšohle tša lefase, le go phelela Modimo? Bjale, ge o sa re se, o se ke wa se dira. Eupša ge o se ra, ka pelo yohle ya gago, gore bjale o kgodišegile. Bjalo ka ge Jesu a boletše, mafelelong a bodiredi bja Gagwe, “Bjale a o a dumela?” A le kgodišegile gore dilo tše ke nnete, di hlatsetšwe ke Modimo, le gore re mo nakong ya bofelo, gomme ka therešo le nyaka go tla go Kriste bjale? Etna ka go khudugo ye, ya go biletšwa ka ntle ga go hloka kgahlego, bokereki bja leina, dikakanyo le dilo tša lefase. Gomme o nyaka go neela ka pelo ka moka go Yena le go tšwela ntle ka go khudugo, bakeng sa Naga ya go šegofala ya tshepišo, a o ka phagamiša diatla tša gago ge re sa rapela? A o ne nnete ka kgonthe o nyaka go tšwela ntle, yo mongwe le yo mongwe?

305 Tate wa Magodimong, bao ba nago le diatla tša bona godimo, a nke ba tle ntle bjale, Morena. A nke Moya wo Mokgethwa, godimo ga tshepišo ya Lentšu, a nke Moya wo Mokgethwa o sepelele ka dipelong tša bona. Go tšwa go phuthego ya rena, go e ka ba diatla tše masomepedi, ke a akanya, Tate, tseo di kgotsofetše le go tseba gore—gore ke therešo, gomme ba nyaka go tšwela ntle. Ge go be go le... .

306 Ka matšatšing a go tšwela ntle ga Israele, go tšwa go dimilione tše pedi le seripa tša batho, ba babedi feela ba fihlile nageng.

307 Ka matšatšing a Jesu Kriste, ebile e ka ba lekgolo masomepedi ba kgonnego.

308 Gomme bjale, ka matšatšing a go fela ga lefase, O rile, “Kgoro ke ya tsela meetse, gomme tsela ke ye tshese, gomme eupša ke ba ba sego bakae fao ba tla e hwetšago. Eupša tsela ye e išago tshenyegong ke petleke, gomme ba bantši ba tla ya ka gare.” Wona Mantšu a ka se kgone go šitwa. Ke a Gago.

309 Bjale ke a ba rapelela, Morena. Ke a rapela gore O tla, iring ye, ka Moya wa Gago wo Mokgethwa, bolotša tšona dipelo. Ntšhetša ntle dilo tšohle tša lefase. Bolotša ditsebe tša bona, ka gobane ba kgona go kwa molaleng Segalontšu sa Modimo, se bitša, ka Lentšu la Gagwe le ka Seetša sa letšatši. Gomme efa, Morena, gore mahlo a bona a tla bulega, gore ba kgone go bona letago la Modimo ka go iri ye ya mafelelo ya go tswalela. O rile, “Bohle bao Tate a Mphilego bona ba tla tla, gomme Ke tla ba tsošetša godimo ka letšatši la mafelelo.”

310 Morena, mohlomongwe go ne ba ba ntši mo ba sego ba be ba kwešiša. Ke a rapela gore O tla šoma le bona, le go ba dira ba be le sebakabotse se sengwe, Morena, gore ba kgone go kwešiša, go kwa Wena o bolela ka Lentšu la Gago, o netefatše Wenamong; gomme ka gona o bolela le rena ka segalontšu sa ka godimo ga tlhago, gomme ka gona le ka tlhathollo; go bona mešomo ye megolo ya Gago e Le netefatša go ba therešo, go ya ka Beibele. Ke a rapela, Modimo, gore O tla re le balela dibe tša rena, bjale, gomme bjalo ge ke ikala nnamong go kgabaganya Lentšu le.

311 Modimo, ke nagana gore, feela beke ya go feta, ke—ke ikadile nnamong go kgabaganya monna wa go hwa lebatong mo. Ke bone Moya wo Mokgethwa wo mogolo o mo tliša morago bophelong. Mahlo a gagwe a retologetše morago ka morago ga hlogo ya gagwe, a robetše, a hwile. Gannyane feela, mantšu a se makae a go bitša Leina la Gago, ke mmone a phela. Šo yena lehono, o a phela, le bjale. Morena, O Modimo wa go swana, yoo, ge Paulo a ikadile yenamong go kgabaganya yola mošemane, a bego a mo theeditše a rera botelele kudu, monna yola a welego go tšwa lefasetereng. O Modimo wa go swana wa go kgona go bušetša bophelo. Re le boga Wena, Tate. A nke . . . Mosedumele a ka no se dumele. Eupša re a dumela, Morena. Wena o inetefaditše Wenamong go rena.

312 Bjale a nke keeletšotsenelelo ya pelo ya ka, le menagano ya monagano wa ka, maatla a ka le tšohle, di tologele ka go Lentšu le. Gomme a nke Lentšu le nna, mmogo, Morena, le batho, ba matšhe go lebanya Mmušo wa Modimo. E fe, Morena. Le balela dibe tša rena. Fodiša malwetši a rena, gomme re dire maloko a Mmušo wa Gago.


313 Gomme bjale, ge ba ba etla, Morena, gomme mogobe o a bulwa, meetse a komana, gomme kolobetšo e tla be e thoma metsotsong e se mekae, re elelwa ge Ebangedi ye ya go swana e be e rerwa, Beibele e rile, “Ba bantši ba ba dumetšego ba ile ba kolobetšwa.”

<sup>314</sup> Disakatuku šedi di letše mo, Morena, tšeo ke di šegofatšago Leineng la Jesu Kriste, bakeng sa go fodiša balwetši. Ka gona ge. . .

<sup>315</sup> Ditirelo tša rena ke tše telele, di a goga, ka gore diiri di thari. Re swanetše go bea Lentšu ka gare ge go sa ne mobu go Le bea ka gare, ka gore marega a go tonya a a tla. Re a a bona. Matlakala a a wa, gomme re a tseba gore marega a kgauswi mo seatleng. Re swanetše go ngapa mobu le go boloka Peu. Kafao, ke a rapela, Tate wa Magodimong, gore O tla bolela le pelo ye nngwe le ye nngwe.

<sup>316</sup> Gomme Beibele e rile, “Ba bantši ba ba dumetšego ba ile ba kolobetšwa.” Gomme, Morena, ge go le ba bantši mo ba ba dumetšego, gomme ba se ba tsoge ba kolobetšwa le bjale Leineng la Ngwana moratwa wa Gago, Jesu, a nke ba tle mosong wo, ka bobose le go kokobela, gomme ba ipolele dibe tša bona, le go hwa ntle go dilo tša lefase; go bolokwa, go tšea godimo Leina la Jesu Kriste; go phela bomodimo, ka morago ga mo, ka thušo ya Moya wo Mokgethwa. Re ba neela go Wena bjale, Morena, bakeng sa morero wo, Leineng la Jesu Kriste. Amene.

<sup>317</sup> Bjale re bušetša tirelo go Ngwanešu Neville, gomme e ka ba eng a nago naso go se bolela, ge re eba komana bakeng sa tirelo ya kolobetšo.

<sup>318</sup> Gomme bošegong bjo, ka masometharo a šupa, Morena ge a rata, ke nyaka go gatiša Molaetša wo mongwe wo. Modimo a le šegofatše go fihla nako yeo. 

*KHUDUGO YA BORARO* NST63-0630M  
(The Third Exodus)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena mosong, June 30, 1963, mo Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2020 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)



## Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)